

THUTHUWEDZO YA MUNWE



Ndi a ni livhuwa, Murathu Neville. Murena a ni fhatutshedze.

Ndi madekwana avhuḍi, khonani. Ndi zwavhuḍi nga maanḍa u vha fhano hafhu nḍa madekwana a ḥamusi, thaberenakeleni, u dovha u amba nga ha Murena washu na Mutshidzi, Ane riḥe roḥe ra mu funa, ndi na ngoho. Kana, ro vha ri sa ḍo vha ro dzula hafha tshifhatoni itshi tshi fhisaho, ro tsitsikana nga nḍila ine ra vha ngayo madekwana a ḥamusi, arali ri songo Mu funa. Ngauri, iyo ndi ndivho yashu ya u vha fhano, ndi u Mu sumbedza zwauri ri a Mu funa. Huno zwine ra zwi lavhelela zwi—zwi a dzinginyea nga maanḍa musiri tshi elekanya nga ha tshifhinga Tshawe tshi no khou sendela, musiri tshi vhona zwiga zwi tshi vhone, zwa U Swika Hawe, ri tšutshela iyo awara khulwane, na musiri tshi ḍo Mu vhona.

² U bva tshee nda vha fhano nga iḷa Swondaha, vhege, ho no vha na vhanzhi vho no tšuwaho u Mu tšanganedza. Munwe o vha Vho-Mme Ford, Vho-Mme Levi Ford. Vho vha vhe na miḥwaha ya fumalo, mufumakadzi wavhuḍi. Munna wavho o lovha, tshifhingani tsho fhiraho. Vho vha vhe mudzia-tshenzhemo kha Nndwa ya Tshipenishi-Amerika. Huno kha nganeavhutshilo yanga ndo bula dzina ḷa murwa wavho. Ndi ene we a vha a tshi khou yo mmbulungela iyo sutu, ni a ḍivha, nga murahu ha musiri o no i ambara. Zwauri, su—sutu ya. . . Ndi tenda uri yo vho i sutu ya tshikautu tsha vhatukana. Huno o. . . Musiri ndi tshi ya u wana tshipiḍa tshayo, ho vha ho sala mulenzhe muthihi fhedzi.

³ Huno khamusi Lloyd u fhano, madekwana a ḥamusi, onouḷa mutukana muthihi. Huno ndo vha na mbulungo ya mme awe, ḷiḥwe ḍuvha. Huno o mmbudzisa, a ri, “Billy, ndi tama ni tshi amba nga ha tshiḥwe tshithu tshine tsha sumbedza uri mme anga vha ḍo vuwa hafhu.” Huno Murena o ḥeḥe mulaedza wayo, thwiḷi, u farisaho. Musiri, Bivhili, mupo woḥe, tshiḥwe na tshiḥwe tše Mudzimu a sika, tshi amba uri vha ḍo vuwa hafhu. Ndi ufhiḵo—ndi ufhiḵo a no ḍo amba a tshi lwa Nazwo-ha? Ni a vhona? Mudzimu u ralo, u a zwi sumbedza nga mupo Wawe! . . . U a zwi sumbedza nga Iphi ḷawe, u a zwi sumbedza nga vhutshilo havho, tshiḥwe na tshiḥwe-vho, vha tea u vuwa. Hu na—a hu na nḍila, a hu na tshithu. . . Maḷaḍulu na ḷifhasi zwi nga ḍi kundelwa, fhedzi hezwo a zwi nga kundelwi. Vha tea u bevelela hafhu.

⁴ Zwenezwo, mbamulovha, mulangi we a vha a tshi anzela u vha na ḥeḥe, Vho-Baxter, vhanzhi ḥaḥu ni a vha elelwa. Vho amba vhe kha iyi pulatifomo. Mufumakadzi wavho

o fa, khathihi fhedzi, nga vhwulwadze ha mbilu. Huno vho kwashekana nga maanda nahone vho tungufhala nga maanda. Ndi a fulufhela uri ni do elelwa Mukomana Baxter thabeloni dzaṅu, ni tshi rabela, ngauri ndi muṅwe wa vharathu vhashu. Huno vha dzula Vancouver, British Columbia. Huno vho vha vha si na nṅe, zwino, lwa miṅwaha i re na tshivhalo. Huno ndo pfa zwaṅuri mufumakadzi wavho o do vha na lushaka lwa luṅaledzi, kana tshiṅwe tshithu, huno zwenezwo, khathihi fhedzi, a farwa nga vhwulwadze ha mbilu, huno a mbo lovha. Ri nga si tou kona u amba uri lu do vhidzelela nga tshifhinga-de. Huno zwenezwo musi A—A tshi vhidza, ri fanela u vha ro luga. Ndi ngazwo ri fhano, madekwana a ṅamusi.

⁵ Ndo vha ndi kha vhwugudeloni henengei, ofisini, kha ndi ri, ndi tshi khou amba na Vho-Moore. Vho nnduvheledza kha izwo. Ndo vha ndi tshi khou lingedza u ḍibvisa kha Ndivhuwo. Ndo vha ndi tshi ṅoda u vha na muṅangano fhano u itela Ḍuvha la Ndivhuwo, zwenezwo nda fhirela Shreveport. A hu na zwṅiwe, ndo vha ndi si nga koni u zwi ita. Huno tsha u fhedzisela vha ri, “Zwo ralo, arali vhone vha na miṅangano miraru zwino, nahone vha tshi khou yo vha na Mapfundo a Sumbe, ngavhuya, zwenezwo vha nga kona u ri ṅea ilo ḍuvha liṅhihi, naho zwo ralo.” Ngauralo tsha u fhedzisela. . . Ro vha ri tshi khou yo vha ṅea ilo Lavhuṅanu, Mugivhela, na Swondaha. Huno zwino ndo vha fulufhedzisa, zwenezwo, Lavhuṅa, Lavhuṅanu, Mugivhela, na Swondaha. Huno hu do vha, Pentekoste, i do vha i tshi fara miṅwaha ya mahumi maṅanu nga vhwakale, Louisiana, nga Ḍuvha la Ndivhuwo. Lo ḍa miṅwahani ya mahumi maṅanu yo fhiraha, Louisiana.

⁶ Zwino, matshelo nga matsheloni, ri khou yo lingedza uri muṅwe na muṅwe ane a si vhe na tshi—tshikolo tsha Swondaha tshine a do vha a tshi khou dzehena. . . Ndi vhona Mukomana washu wa vhwuhogwa Don Ruddell e fhano, huno ndi a ḍivha uri u na tshikolo tsha Swondaha nga matsheloni. Huno khamusi hu na vhaṅwe vhashumeli ngomu hafha, vha no bva heneḍha tsini, vhane vha vha na tshikolo tsha Swondaha. Zwino, ri ṅoda ni tshi ya tshikoloni tshaṅu tsha Swondaha, arali ni natsho. Fhedzi arali ni si na tshikolo tsha Swondaha, huno ni tshi takalela u vha na riṅe, ndi ṅodou amba nga matsheloni, huno nda zwi ṅwala kha bodo ya u ṅwalela, huno nda funza nga ha *Tshiimo Tshoṅhe Tsha Munna O Fhelelaho*, nahone nda tshi ola, kha bodo ya u ṅwalela, huno nda sumbedza ṅhoda dza Mudzimu na uri ri ḍa hani kha tshitatshiu tsho fhelelaho tsha—tsha munna o fhelelaho, phanda ha Mudzimu.

⁷ Huno zwenezwo vhusiku ha matshelo, Murena a tshi funa, ndi ṅodou amba nga ha ṅoho ya *Muendedzi Wang*a. Ngauralo, arali vhaṅwe vhaṅu vha nṅa ha ḍorobo, nahone ri tshi ṅodou lingedza u thoma idzi tshumelo nga u ṅavhanya. Arali. . . A thi athu amba na mufunzi, fhedzi ndi tama ni tshi do thoma

tshikolo tsha Swondaha nga u țavhanya vhukuma nga matsheloni. Huno tshivhidzo vhusiku ha matshele, khamusi, arali zwi tshi konadzea, tshi thome nga hafu u bva kha awara ya rathi kana tshinwe tshithu. Huno hezwo zwi ɔo ŋea vthathu tshifhinga, . . . Ngauralo, arali vho țoɔa u sala, ro vha ri tshi ɔo bva, khamusi, tshi tshi rwa hafu u bva kha awara ya malo. Huno zwenezwo vhanwe vhavho . . .

⁸ Namusi ndo țangana na mufumakadzi, ane a reila tharu kana ŋa . . . nga u tou anganyela. A ri, arali ri tshi bva, nga awara ya malo ŋha ha tshithoma kana nga hafu u bva kha awara ya malo, u ɔo swika hayani i tshi țoɔou rwa hafu u bva kha awara ya vuvhili kana nga awara ya vthuraru ŋha ha tshithoma, nga matsheloni a tevhelaho, munna wawe a tshi khou ya mushumoni. Ngauralo, a ri nga ɔo vha ri tshi khou ita tshinwe tshithu, naho zwo ralo, . . . ? . . . ri tshi khou mona-mona, ngauralo—ngauralo kha ri tou ɔa tshivhidzoni nga u țavhanya, madekwana a ŋamusi. Huno a ri na, ni a ɔivha, a ri tei u vha na tshivhumbeo nga ha hezwi. Mudzimu ha na tshivhumbeo, ni a ɔivha, Bivhili. . . ? . . . Ngauralo ri fulufhela uri nothe ni hone fhano, na vhothe vhane vha kona.

⁹ Zwino, arali ni na tshumelo dzaŋu, elelwani, iyi ndi thaberenakele i re vhukati ha dzidinomineisheni hune vthathu . . . ? . . . vha ɔa. Huno vhunzhi ha magogo ashu ndi vthathu vha no bva nŋa ha ɔorobo.

¹⁰ Zwino, arali hu tshi nga vha . . . ? . . . na mutsinda fhano, ndi țoɔou ni sumbedza tshinwe tshithu. Huno ndi kha ɔi bva u ya pulatifomoni, huno a thi vhoni—a thi vhoni vthathu vha fumi vhane nda vha ɔivha. Ndi vthathu vhangana fhano vha no bva nŋa ha ɔorobo ya Jefferson . . . ? . . . Imisani tshanɔa tshaŋu. Uh-huh. Ni a vhona? Phesente dza fuțahețahe. Uh-huh. Ni a vhona? Ndi dzikhonani fhedzi. Ndi vhangana . . . ? . . . fhano vha no bva vhukule ha maela dza ɔana? Imisani tshanɔa tshaŋu—tshaŋu. Hu na phesente dza fuțhanu, dza avho, vha no bva vhukule ha maela dzi no fhira ɔana. Ndi vhangana vha re fhano vha no bva vhukule ha maela dzi fhiraho maɔana mavhili? Imisani tshanɔa tshaŋu. Huh! Vhukule ha maela dza maɔana mararu; imisani zwanɔa zwaŋu. Sedzani hangei. Vhukule ha maela dza maɔana maŋa; imisani tshanɔa tshaŋu. Sedzani hafha. Vhukule ha maela dza maɔana maŋanu; imisani tshanɔa tshaŋu. Sedzani hangei. Vha fhira tshararu tsha tshivhidzo, u fhira țhanu . . . ? . . . vhukule ha dzimaela. Ni a vhona? Hu tou vha khonani fhedzi dzi no kuvhangana ngomu dzi tshi bva tsini! . . . ? . . . dzi ɔo vha fhano. Ngauralo ri a ni livhuwa, huno ri fhano u ni thusa. Ri fhano u ni itela zwothe zwine ra kona.

¹¹ Zwino, ndo vha ndi tshi khou vhalala ndi hangei murahu, luŋwe, luŋwalo lwe murwa wanga a kha ɔi bva u nŋekedza, lwa musadzi we a amba hezwi. A tshi ɔa, nga tshino tshifhinga,

dzi ҫo vha dzi nyendo dza furaruḥhanu dze a dzi fara, a tshi fulufhela u rabelelwa. Kafuraru, o reila lwa maḥana a dzimaela. Lwendo lwa vhufuraruḥhanu.

¹² Huno zwenezwo, elelwani, hu na vhane vha ḥoḥo swika maḥana a rathi na zwithu, vha re kha mutevhe wa u lindela, vha bvaho u mona na shango, vha no khou lingedza u ya, u swikelela mivhudzisano. Ni a vhona, vha zwi ita uri zwi konḥe nga maanḥa. Musi ri tshi kha ḥi tou elekanya nga ha heneḥhano, a si zwinzhisa, ri nga kona u zwi pfa izwo. Ni a vhona, zwi hone u mona na shango. Huno ngauralo ri...?...

¹³ Ndi a mangala uri uḥa mufumakadzi u hone ngomu tshifhaḥoni madekwana a ḥamusu, lwendo lwa vhufuraruḥhanu, vha a ḥwala luḥwalo lwa uri u ḥo vha fhano matshelo? O no vha fhano kafuraruḥhanu, a sa rabelelwi. Ndi a humbulela uri haho ngomu tshifhaḥoni, khamusi ho ngo kona u ḥa. Fhedzi ndo vha ndi tshi khou tou vhalala luḥwalo lwawe hangei murahu.

Zwino, nga misi ndo lingedza uri, musu ndi tshi ḥa ngeno fhasi, nga...musu ndi ngei...?..., u amba nga ha tshiḥwe tshithu, hu si u sokou vha ndi tshi amba, kana hu si tshiḥwe tshithu tshine tsha ḥo takadza vhathu. Ndo lingedza u amba nga ha tshiḥwe tshithu tshine tsha ḥo takadza Mudzimu nahone tsha thusa vhathu, ni a vhona, u itela thuso, uri roḥe ri kone, hu sa londwi uri ni wa tshivhidzo-ḥe, dinomineisheni-ḥe, uri ni kone u vha...?... u itela u vha tsini-tsini ha Mudzimu.

¹⁴ Huno itsho ndi tshiitisi tshashu tsha u vha fhano, u vha tsini-tsini ha Mudzimu. Huno musu ri tshi wana uri ḥamusu, ho no lengwa sa zwine zwa vha zwone, na u sendela ha Murena.

Ndo vhudza mufumakadzi wanga ḥamusu, “Arali nda sa dzhena kha mvuseledzo, huḥwe fhethu, ndi—ndi khou yo lovha. A—a thi tou kona u zwi konḥelela. Ndi...” Tshiḥwe tshithu tshi tou vha ngomu hanga, tshi khou fhisa! Oo!

¹⁵ Ri tou fhira kha miḥanganano yoḥe i tevhekanaho, hune vhathu vha zwigidi vha ḥa. Huno a hu londwi, arali no vha na vhathu vha milioni mbili kana tharu, arali hu si na mvuseledzo...Izwo zwi sokou vha zwe ra vha ri tshi anzela u zwi vhidza, ngei Kentucky, miḥanganano wo lapfaho. Ni a ḥivha, roḥe ri a bva ra ya miḥanganoni wo lapfaho, sa zwe ra u vhidza zwone. Huno...?... Ri ḥoḥa mvuseledzo, hune Muya wa Murena wa shuma kha vhathu, nahone vhathu vha tshidzwa, nahone zwithu zwiḥulwane zwa...?...itwa u vuledza tshiḥwe tshithu u itela Muvhuso wa Mudzimu.

¹⁶ Huno zwino, kha tshumelo dza thabelo, kanzhi ri... Ni a kona u vhona uri ndi ngani ri songo vha na muduba wa thabelo fhano. Vhonani, ho tou tsitsikana, no vha ni si nga koni u zwi ita. Ni a vhona?...?...Kanzhi, kha miduba ya thabelo ndi vhathu vhane vha...ḥa huno vha wana mu—Murena e wa vhukuma. Huno ri wana zwa uri Murena

Yesu ha athu shanduka na zwiṭukuṭuku. Kha zwe A vha e zwone, U zwenezwo ṅamusi, nahone tshifhinga tshoṭhe u ḑo ralo. Huno Bivhili yo amba, kha Vhaheberu 13:8, zwauro, “Ene ha shanduki mulovha, ṅamusi, na lini na lini.”

Huno kha zwivhidzo zwa vhathu vhe vha kuvhanganela u Mu thetshelesa, maḑuvhani ayo, khamusi vho vha vha si nga dzheni mudubani wa thabelo, fhedzi vho vha vha tshi ḑo vha na lutendo lwa u tenda. Huno Murena washu o vha a tshi ḑo rembuluwa, vhunga lutendo lwavho lwo vha lu tshi ḑo Mu kwama, huno o vha a tshi ḑo rembuluwa, huno a vhudza vhathu uri ho vha na zwithu zwo khakheaho khavho, zwe vha ita, na uri vha ye huno vha fhodzwe, kana vha ye u ita tshinwe tshithu, vha lugise tshinwe tshithu, kana tshinwe tshithu. Ri ḑivha nga ha musadzi tshisimani; na musadzi a re na nombe; huno, oo, ndi vhanzhi nga maanda; Baratimeo wa bofu; zwe lutendo lwavho lwa Mu kwama. Huno madekwana a ṅamusi, U kha ḑi vha Tshifhe Muhulu wa u bula hashu, nahone u kha ḑi vha muhulwane sa zwe A vha e zwone.

¹⁷ Zwino, ri tea u ḑiimisela u vha vhalanda Vhawe. Ndi Ene Muṭokola, tshi—tshiko tsha Vhutshilo. Riṅe ri matavhi ane a ṅanganedza uvho Vhutshilo. Huno davhi ḑi aṅwa mutshelo; hu si muṭokola. Huno zwino Kristo u shuma nga Tshivhidzo Tshawe. Huno zwenezwo arali ri tshi nga ḑikumedza nga ndila ine, Muya Mukhethwa u nga dzhia ndango yashu yo fhelelaho, kha lutendo lwashu kha Kristo, U ḑo ita zwenezwo zwithi, ngauro ndi Kristo. Huno arali ni fhano, ni mutsinda na riṅe. . .

¹⁸ Zwino, kanzhi, vhathu fhano. . .?. . . thaberenakeḑeni, mufunzi washu fhano u na thabelo ya vhalwadze, zwavhuḑivhuḑi vhusiku vhuṅwe na vhuṅwe. Huno ni a rabelelwa nga mufunzi washu wa vhuthu nahone a funwaho, Murathu Neville, munna ane Mudzimu a mu pfa nahone a fhindula thabelo yawe, Murathu Orman Neville. Huno—huno. . .?. . . Mukomana Don Ruddell, na avho vhanwe vharathu vha no rabelela vhalwadze. Mukomana Jackson, ndi a humbulela uri u hone hafha tsini, huṅwe fhethu, a bvaho kha ḑinwe davhi ḑa tshivhidzo ngei Howard Park.

¹⁹ Huno. . .?. . . itshi tshifhinga, musi ro vthuthana, arali ni tshi nga tou tenda Mudzimu, . . .?. . . tshinwe na tshinwe tshine na tshi lila, huno ni mutsinda nahone ndi sa ni ḑivhi, inwi humbelani fhedzi Mudzimu huno ni vhone arali A si a sa shanduki mulovha, ṅamusi, na lini na lini. Vhonani arali A si nga koni u amba zwi re zwone. . .?. . . U a ni ḑivha. U ḑivha tsho khakheaho nga ha inwi. Tshithu fhedzi tshine na tea u ita. . .?. . . itonu Mu tenda. Huno zwenezwo U ḑo ni shumisa sa tshinwe tshishumiswa, huno nṅe a ntshumisela tshinwe. Yesu o ri, Yohane Mukhethwa 14:7, “Ane a tenda kha Nṅe, mishumo ine Nda ita na ene u ḑo ita—vho.” Zwino, hoyo ndi mudzio wo ḑinekedzaho.

²⁰ Zwino, matshelo, ri khou yo funza nga ha uri ni vha hani uyo mudzio, uri Mudzimu Muya Mukhethwa...?...u shuma nga inwi. Huno ngauralo, ni a vhona, O...?...Mudzimu, o vha e kha Khavhu ya Mulilo; zwenezwo a dzula ngomu ha Murwa Wawe, Kristo Yesu; zwino Tshivhidzoni Tshawe. O vhuya A vhidzwa “Khotsi,” a mbo vha “Murwa,” zwino ndi “Muya Mukhethwa.” Ndi Mudzimu,...?...-mbulula Ene muṅe kha shango. Nḁila i yoṅhe ye A vha a tshi nga dzhena Tshivhidzoni, yo vha i ya u thoma a fela Tshivhidzo, u Tshi khethefhadza, uri A kone u ḁidzumbulula nga kha Tshivhidzo Tshawe. Zwenezwo A ri, kha Yohane Mukhethwa 15, “Ndi nṅe Mutokola, inwi ni matavhi.” Ni a vhona? Huno matavhi a aṅwa...?...mutshelo. Murena a ni fhaṅtshedze.

²¹ Zwino, ri sa athu...?...u itela ngudo madekwana a ṅamusi. Huno a thi ṅoḁi u ni fareledza, nga uri ndi vhona vhathu vha tshi khou takuwa. Huno muṅwe u khou dzhia vhudzulo hawe, huno-ha muṅwe u khou dzula fhasi, na zwiṅwe-vho.

Ri khou lingedza, nga maṅḁa, u wana the—thendelo ya u ṅea madzulo vhathu vho engedzeaho vha no ṅoḁou swika maḁana mararu kana maṅa, fhedzi ḁorobo i vhoneḁa i tshi ri fareledza khaḁo, nga uri a ri na lufhera lwo eḁanaho lwa u paka. Ro wana thendelo i bvaho Indianapolis. Huno-ha, ḁorobo, ri tea u vha na lufhera lwa u paka. Oo, musi ri tshi dzudza vhathu vhaṅa ngomu hafha, ri tea u vha na lufhera lwo eḁanaho u vhea moḁoro hafha nḁa. Huno iyi puloto ya u paka hafha zwa vhukuma ndi ya ḁorobo. Ni a vhona? Vhone, riṅe ri...Kereke yashu hafha i tou vha...?...futhi u bva kha mukano wa ḁorobo. Huno zwa vhukuma, gondo, tshiitisi tsha u fhaṅwa hawo ngei nḁa...A hu na zwiṅwe, vhaṅwe vha vhoiṅwi vhathu, vhathu vhaswa hafha, hezwi a vho ngo zwi pfesesa. Fhedzi afha ho vha hu tshi anzela u vha kutivha. Huno ndi a elelwa, musi ndi tshi kha ḁi vha mutukana, ro vha ri tshi namela ra ḁa hafha. Ro ḁo tea u mona ngei nḁa,...?...u mona na kutivha. Vho ita nḁila u mona na henefho, nḁila ya u mona na kutivha.

²² Huno ndo renga hoṅhe hafha. Ndi tshi khou rabela, nahone henefhano hune iyi ya vha hone, Murena o mmbudza uri ndi hu reṅge, miṅwaha i no ṅoḁou swika ya furaru yo fhiraho, kana miṅwaha ya furarumbili yo fhiraho, ndi yeneyo, ndi a elekanya. Henefhano, na luṅweṅwe luhuluhulu, na mahololo nga nṅha ha ṅhoho yanga. Huno ndo renga hoṅhe nga doḁara dza ḁana na mahumi a rathi, iyi khaḁa...?...hafha, huno nda fhaṅa kereke.

²³ Zwino, Murena a ni fhaṅtshedze. Ndi ṅoḁou, arali i tshi ḁo vhidzwa liṅwalwa, kha zwiṅwe zwa, u vhalala zwiṅwe zwa ṅhaluso kana dzinotsi. Ndi ḁo takalela u amba na vhatshethelesi, madekwana a ṅamusi, nga ha ṅhoho i no ri: *Thuthuwedzo Ya Muṅwe.*

Huno phanda ha musi ri tshi amba, kana u vhala Ipfi, kha ri kotamise zwifhatuwo zwashu ri ambe...?....na Munwali wa Ipfi.

²⁴ Zwino, zwifhatuwo zwashu zwo kotama, na mbilu dzashu...?....na dzone-vho, nga khuliso Khethwa Yawe, ndi a mangala uri hu na vhanwe...?....vhusiku, vha no do vha na khumbelo ine vha...i no fhisa mbiluni dzavho, uri vha nga kha di imisa tshanda tshavho phanda ha Mudzimu? Huno kha thabelo yaṅu na ri, “Murena Yesu, ndi na dziṅhodea. Amba na ṅe, madekwana a ṅamusi. Mphodze. Mphe ṅhodea dzanga dza masheleni.” Kana, naho tshi tshini, U ṅea ṅhodea dzashu dzoṅhe. Mudzimu a ni fhatutshedze. Vha ṅodou swika phesente dza fuṅahe dza tshivhidzo.

²⁵ Khotsi ashu wa Ṽaḍulu, ri khou sendela kha Iwe. Zwino, musi ri tshi tuwa kha iyi thaberenakeḷe ṅhukhu ya vumba ine ra dzula khayoyi, itshi tshikepe tshituku tshine tsha khou alavha mulongani wo khetheaho wa vhutshilo, nga lutendo ri khou ḍa nga ṅṅha ha Mars, Jupiter, Venus, ṅwedzi, dziṅaledzi, Milk...?....Way. Nahone ri khou swika zwino, nga lutendo, kha Khuluṅoni ya Khotsi. Ni a vbona, o dzula henefho, zwanḍa Zwawe zwo phulwa na milenzhe Yawe!...?....Ayo Malofha zwino a ita tshiphumelo, musi ri tshi vhea zwifhiwa zwashu ṅṅha ha aliṅari ya musuku, u mona na Khuluṅoni Yawe.

²⁶ Ri a U livhuwa, tsha u thoma, nga Yesu, We a ita uri izwi zwithu zwoṅhe zwi konadzee, kha riṅe, nga lutendo lwashu, zwine ra khou yo zwi humbela. Iwe wo vbona zwanḍa!...?....wo ḍivha tse tsha vha tshi tshi khou divhitha fhasi ha mbilu dza vhathu. Ndi vhea lutendo lwanga, Murena, kha Tshihavhelo, aliṅari khulwane ya musuku ya Mudzimu, hune zwioro zwa khou fhiswa ḍivha liṅwe na liṅwe. Ndi rabela uri U do pfa nahone wa fhindula thabelo dzavho, Khotsi. Vha ṅee zwililo zwa dzavho...?....

²⁷ Zwino, musi ri tshi kuvhangana, Murena, madekwana a ṅamusi, u itela khuvhangano idzi tharu, ri fhano ngomu ha itshi tshifhatoyi tshi fhisaho, madekwana a ṅamusi, hu si na inwe ndivho nga ṅṅḍa ha u tshimbila tsini-tsini...?....ha Iwe. Ri tshi ḍivha zwine ra tea u ita...?....Murena, zwine ra tea u ita. Vhunga muporofita o amba, “Vhane vha...?....kha Murena, vha do wana maanḍa maswa. Vha do takuwa nga phapha sa goni. Vha do gidima, huno vha si nete. Vha do tshimbila, nahone vha si ṅoke.” Murena, ri funze ṅḍila ya u lindela, nga murahu ha musi ro no humbela; huno-ha ra vha na lutendo, u ḍivha uri Wo pfa. Huno nga tshifhinga Tshau tshavhuḍi, U do rumela phindulo yashu fhasi nga zwiṅepisi zwa musuku, i tshi bva mikotoni ya Ṽaḍulu, ya dzhena muyani washu. Huno ri do ṅanganedza zwe ra...?....zwone, ngauri ri a zwi tenda.

²⁸ Khethefhadza ndevhe dzashu, madekwana a namusi, u pfa, nahone uri mbilu dzashu dzi tangedze. Huno ngavhe, musi tshumelo...?..fhela, ngavhe ri tshi amba u fana na avho vho daho vha tshi bva Emausi, “Naa mbilu dzashu a dzo ngo swa ngomu hashu musi A tshi amba na riṅe ndilani?” Ngauri...?..zwi humbela Dzinani Lawe. Amene.

²⁹ Ndi do tama u vhala, madekwana a namusi, tshipida tsha Luṅwalo lu wanalaho Buguni ya Yesaya. Matshele, ivhani na ngoho, arali ni na bammbiri, ndi toḁa ni tshi... Ndi khou yo vha na tshati hafha nṅha, kana bodo ya u ṅwalela, u lingedza u ola...?..ngudo. Huno ndi toḁa ni tshi i wana, arali ni tshi nga kona, ngauri ni nga zwi guda nga murahu ha musi no no swika hayani.

³⁰ Yesaya, ndima ya 6. Ndi tama u vhala ndimana dzi si gathi dzi bvaho kha ndima heyi, u wana ṅhaluso ya madekwana a namusi.

Nga ṅwaha wa u dzama ha khosi Usia ndo vhona-vho Murena o dzula kha khuluṅoni, nṅha nahone o huliswa, huno phendelo dzawe dzo dḁadza thembele.

Nga nṅha hayo ho vha ho ima musera-...?..muṅwe na muṅwe e na phapha dza rathi: mbili o fukedza tshawe...?..huno mbili o fukedza milenzhe yawe ngadzo, huno mbili a fhufha ngadzo.

Huno muṅwe a vhidzelela muṅwe, huno a ri, Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, ndi MURENA Mudzimu wa mavhuthu: liḁhasi loṅhe lo dala vhugala hawe.

Huno phuphu dza...?..dza sudzuluswa nga ipfi la uyo we a vhidzelela, huno nṅdu ya...?..nga vhutsi.

Zwenezwo nṅe nda ri, Khombo kha nṅe! ngauri a tho ngo fhelela; ngauri ndi muthu wa milomo ya dzitshika, huno ndi dzula vhukati ha vhathu vha milomo ya dzitshika: ngauri maṅo anga o vhona Khosi, MURENA wa mavhuthu.

Zwenezwo ha mbo fhufha muṅwe wa vhaserafe a dḁa kha nṅe, o fara simbe tshandani tshawe, ḁe a li dzhia nga lumano li tshi bva kha alitari:

Huno a li vhea mulomoni wanga, nahone a ri, Vhona, heḁi lo kwama milomo yau; huno vhutshinyi hau ho kudzwa kule, nahone tshivhi tshau tsho ṅanzwiwa.

Nda dovha nda pfa ipfi la Murena, li tshi ri, Ndi do ruma nnyi, nahone ndi nnyi ane a do ri yela? Zwenezwo nda ri, Ndi fhanu; nthume.

³¹ Hoyu u tou vha mu—mushumo, musi ri tshi elekanya nga ha...zwine zwa do amba zwone, musi ri tshi guda ili bono la Yesaya. Ndi...Ndo vha wa u takalela Yesaya tshifhinga tshoṅhe.

O vha e muñwe wa vhaporofita vhahulwane. Yesaya o ñwala Bivhili yo fhelelaho. Hu na Bugu dza furathirathi Bivhilini, huno Yesaya o ñwala ndima dza furathirathi. U thoma nga mathomo a tsiko; vhukati ha Bugu, u ñisa Testamente Ntswa na Yohane Mulovhedzi; huno kha ndima ya 56 na 60, u guma nga Nwahagidi muhulwane: Genesi, a fhira kha Testamente Ntswa, a dzhena kha Nzumbululo. Munna muhulwane, o vha e hoyu Yesaya; mafhedziseloni o fa sa mufelalutendo, nga tshigwevho tsha lufu.

³² Munna muñwe na muñwe o ñalaho Muya wa Bivhili o fa kana o tovhola nga muvhuso wa federaļa; muñwe na muñwe wavho ane ni nga mu hambula: Mushe; vhana vha Vhaheberu; na Daniele, na Yesaya. Yesaya o saiwa a bva zwipiņa nga saha. Huno u bva afho, Yohane Mulovhedzi, muñwe na muñwe wa vhaapostola, Yesu Ene muñe, vhothe vho fa nga tshigwevho tsha lufu, kana tshigwevho tshi bvaho ha muvhuso wa federaļa. Huno u ya nga hune zwithu zwa khou tshophekana, hu khou ðo vha na vhuţanzi ho engedzeaho vhu engedzwaho kha havho, nga linwe ļa aya mađuvha. Uh-huh. Arali ho vhuya ha vha na tshifhinga tshine ra fanela u vha tshithu tshithihi, ndi zwino.

³³ Ndi a hambulela uri ni pfa nga ha muţangano une wa khou ya phanđa ngei Roma. Huno riņe ri . . . na . . . Vha na tshifhinga tshavhuđi henengei, huno vha khou yo thoma mvuseledzo. I ðo vha mvuseledzo ya shango ļothe, nga ngoho. Ri tshi vhuyelela kha iyi thofo . . . Izwo ri zwi wana kha Mapfundo a Sumbe. Kha iyi thero ya u “tutuwedzwa.”

³⁴ Khosi Usia o vha e mutukana wa mulisa. O aluswa, huno o funa zwa nņa. Huno o vhusa tshifhingani tsha vhaporofita ha Yesaya. Yesaya o wana pfunzo kha—kha muñwe wa vhañwe vhaporofita vhahulwane. Huno ndi tenda uri ho vha hu Sakaria, we Yesaya a vha e na vhpufeseni nga khae, we a vha e muporofita musi Yesaya a tshi ða vhuponi. Huno Yesaya o vhidzwa, huno o vha e muporofita. Vhaporofita a vha sokou itwa nga vhanna; vhaporofita vha bebwa vhe vhaporofita.

³⁵ Zwino, hu na tshifhiwa tsha vhaporofita tshine tsha ða ngomu tshivhidzoni, tshine vhatu vha ñea vhaporofita. Vhunzhi ha mirađo ya Muvhili wa Kristo vha nga ita hezwo, vho hevhedzwaho.

Fhedzi muporofita u vheva Tshivhidzoni nga Mudzimu, o telwa kha tshifhiwa tsha muporofita, kana tshifhiwa tsha u vha muporofita, hu si muporofiti.

³⁶ Zwino, zwino ri wana zwauroi hoyu muţhannga o dzhia khuluņoni. Arali ni tshi tođou ñwala mañwe Mañwalo fhasi, kha Koronika ya Vhuvhili, ndima ya 26, ni nga vhalo hune ya ri vhudza zwauroi Khosi Usia, nga murahu ha u dzama ha khotsi awe. A-m-a-t-s-i-a, Amatsia, nga murahu ha u dzama hawe, e munna o lugaho, huno o no shandukela Murena nahone a vhulawa nga vhatu vha hawe, Usia a dzhia hawe,

kana Usia, kha ndi ri, a dzhia fhethu hawe sa khosi. Huno a vhwewa khuluḽoni nahone a ḽoliswa, e na vhukale ha miḽwaha ya fumirathi, e mutukana zwawe. Fhedzi o vha e kha mutevhe wa u vha khosi, fhedzi a tshi kha ḽi vha mutukana. Huno o ita zwavhuḽi. Bivhili i ri vhudza zwauri o vha e na khotsi a ofhaho Mudzimu na mme a ofhaho Mudzimu. Huno ho ngo kona u vha tshinwe tshithu-vho, na kathihi, e na ḽuḽhuwedzo yo raloho, ya u vha mutukana a ofhaho Mudzimu, nga uri hezwo ndi zwe zwa vha zwo no vhwewa phanḽa hawe tshifhinga tshoḽe.

³⁷ Ni a ḽivha zwine nda elekanya? Muḽwe na muḽwe u na muhumbulo wawe. Fhedzi muḽwe wa vhaluhwane nga maanḽa, nahone u ya nga muhumbulo wanga, phuresidennde khulwane nga maanḽa ye ra vhuya ra vha nayo lushakani ulu, yo vha i Abraham Lincoln. Zwino, hu si nga uri o vha e Republican, fhedzi nga uri o vha e zwe a vha e zwone, munna a ofhaho Mudzimu. Huno o aluswa, nahone a . . . u shumela Mudzimu. Huno o ri, “Arali hu na tshinwe tshithu tshine nda ḽoḽa u tshi ḽea thendo,” a ri, “kana tshe vhutshilo hanga ha ḽutuwedzwa ngatsho, ho vha hu mme a ofhaho Mudzimu o mpfunzedzaho u rabela na u ḽivha Yesu sa Mutshidzi wanga.”

³⁸ Oo! Muḽa waḽu ndi zwine na vha zwone. Ni alusa ḽwana waḽu kha inwe nzulele; u na tshikhala tsha khwine tsha phesente dza fuḽahemalo tsha u ita zwi re zwone u fhira tshine a vha natsho arali ni tshi mu alusa nga ḽḽila yo khakheaho. “Alusani ḽwana nga ḽḽila ine a tea u tshila ngayo, huno musi o no aluwa, a nga si ḽo i ḽutshela.” Aluswani nga ḽḽila i re yone. Funzani vhana vhaḽu u ita zwi re zwone, u fulufhedzea, u vha vha pḽadzaho na u vha vha sa dzhii sia, na musi vhe tshikoloni.

³⁹ Zwino, zwifhinga zwinzhi, vhana vho ḽowela u edziselana, na—na u lingedza u vula ḽḽila yavho nga tshikolo. Fhedzi, ni a ḽivha, ndi elekanya uri, arali ni tshi nga tou i wana, inwi mune, zwenezwo ndi tshinwe tshithu tshine ni—ni nga tshi takalela, bambbiri ḽaḽu ḽo gireidiwaho.

⁴⁰ Ni a ḽivha, arali ni tshi khou yo vha na thesite ḽivha ḽi tevhelaho, vhudzuloni ha u gidimagidima vhusiku hoḽe, ni tshi vuwa nga matsheloni a tevhelaho, na elekanya, “Zwo luga, ndi ḽo dzula tsini ha *Mukeneḽene*. Vho thanya, huno vha ḽo . . . ndi nga kopela khavho,” arali ni tshi ḽo tou. . . Musi khotsi vha sa athu livhuwa ḽafulani ya vhuragane, arali ni tshi ḽo tou ri, “Khotsi, nnyeleḽwe, ḽamusi, ndi tea u ḽwala thesite ya khemisitiri,” kana naho tshi tshini.

Zwenezwo inwi, musi ni tshi rabela, khotsi, ni ri, “Mudzimu, fhaḽutshedza Yohane, Maria, kha thesite yavho ḽamusi.” Ndi a ni vhudza, i ḽo shandukisa tshiimo.

⁴¹ Elelwani, ri nga vha na tshine ra ḽoḽa, arali ri tshi ḽo humbela nga lutendo, ri tshi tenda. Yesu o ri, “Zwoḽe zwi a konadzea kha avho vha no ḽo tenda.” “A ni na, nga uri

a ni humbeli.” Huno a ni humbeli, ngauri a ni tendi. O ri, “Humbelani zwinzhi, uri dakalo laṅu li ḍale.” Hezwo ndi a zwi takalela.

⁴² Kufunzele kwashu ku re kwone: ambani tshi re tshone, itani tshi re tshone, elekanyani tshi re tshone. Ni elekanye tshi re tshone tshifhinga tshoṭhe. Huno ndi na tshilogeni tshituku, “Itani zwi re zwone, uyo ndi wone mushumo waṅu kha Mudzimu. Elekanyani nga ṅdila yone, uyo ndi wone mushumo waṅu kha inwi muṅe. Huno no tea u vuledza.”

⁴³ A ni koni u ya vhubvaḍvha na vhukovhela nga tshifhinga tshithihi, kana ni nga si kone u vha a itaho zwi re zwone na zwo khakheaho nga tshifhinga tshithihi. A hu londwi uri ni elekanya u gumafhi nga ha uri ni khou dzhia linwe buḍo, arali ni sa endi no livha vhukovhela, a ni khou ya vhubvaḍvha arali ni tshi khou ya vhukovhela.

⁴⁴ Ngauralo iyi khosi ntswa, i tshi tuṭuwedzwa nga khotsi ayo musi i tshi kha ḍi vha muṭhannga, nahone ya funza Israele milayo ya Mudzimu. Huno zwenezwo, khathihi fhedzi, ya shanduka maḍuvhani ayo a u fhedzisela huno ya funza i tshi lwa na Mudzimu. Huno vhatu vha hayo... Yo vhulawa nga vhatu vha hayo. Zwo vhonala unga izwo zwo vha zwi tshi ḍo vha zwo vha pfunzo khulwane kha Usia, nga ha hezwi. Fhedzi ri wana, zwauri, musi Usia o no dzhia khuluṅoni, o thoma nga ṅdila yone ṅdilani ye khotsi awe a tshimbila khayoyi, a tshi vhuisa zwithu zwa Mudzimu, a tshi vhuvedzedza Israele kha u luvha Mudzimu. O ḍikhwaṭhisa.

⁴⁵ Huno tshifhinga tshoṭhe ndi ṭoḍo mu livhutshela kha maḍuvha a vhuswa hawe, ngauri ho ngo vhuya a ita zwa politiki na kathihi. Naho politiki i tshi nga vha yo lwa nae, fhedzi, naho zwo ralo, o dzula ṅdilani ya Mudzimu. Huno zwo nyanyula uyu muporofita muṭuku, muswa, ngauralo, u swika a tshi vha muhali. O vha e tsumbo kha muporofita Yesaya.

⁴⁶ Huno Yesaya a ya ngei khaseleni u dzula nae, kha pfamo ya khosi. A mu vhidzela ngomu. O vha a tshi takalela Yesaya. Yesaya o vha e muswa, na ene-vho. Huno—huno a... Vho vha vhe dzikhonani, vhe vhoṭhe. Huno nga ṅdila ye iyo khosi, musi i tshi ḍo svela henengei nṅa...

Huno vhone, vhaṅwe vha vhanna vha politiki, vho vha vha tshi dzhena huno vha ri, “Ri fanela u ita *tshikenenene*.”

Khosi Usia a thoma u ṭoḍa Murena. “Murena, naa ndi lufuno Lwau uri ri zwi ite ngaurali na ngaurali?”

Mudzimu, ri ṅee phuresidennde o ralo. Hu si izwo fhedzi, fhedzi ri ṅee vhareri. “Tsha u thoma ṭoḍani Muvhuso wa Mudzimu na u luga Hawe, huno zwiṅwe zwithu zwoṭhe zwi ḍo ingiwa.”

⁴⁷ Iyi i fanela u vha yo vha thuthuwedzo khulwane, ngauri Yesaya o vha a tshi mu funa. Ngauri, o zwi vhone zwauri o vha

e munna muhulwane, huno a—a ima a si dzinginyee nahone a khwaṭha Mudzimuni. Huno ni a ðivha, tshifhinga tshoṭhe, maḁvhani ane ra khou tshila khao, kha zwithu zwine ra ita, elelwani, vhatu vha shango a vha sedzi mufunzi fhedzi, ndila ine a tshila. U . . . Vha sedza na miraḁo.

⁴⁸ Oo, nga ndila ye zwa vhfhesa musi ri tshi elekanya nga ha tshivhidzo! Tshiṅwe tshifhinga, arali mufunzi e wa liṅwe dzangano kana tshigwada, huno ili dzangano la mu rumela kha tshiṅwe tshivhidzo, nahone tshiṅwe tshifhinga zwanḁa zwa uyo mufunzi zwo vhoxwa, nga ilo dzangano. Huno uyo muthu muṭuku u ṭoḁou shumela Murena. U a elekanya, o funzwa zwauri ndi yone ndila i yoṭhe ine a nga zwi ita, ndi nga u shumela dzangano lawe. Huno arali o takuwa nahone a funza zwe Ipfi la amba, tshivhidzo tsho vha tshi tshi ḁo mu khaula; huno zwenezwo u a ofha uri o vha a si nga ḁo vha na tshikhala tsha u rera Mafhungo-maḁifha.

⁴⁹ Oo, zwine ra ṭoḁa dziphuluphithini, ṅamusi, ndi vhanna vha no nga zwe Usia a vha e zwone. A hu londwi uri politiki dza tshivhidzo tshawe, kana politiki dza tshiṅwe tshithu-vho, o shumisa tshanḁa tsha Mudzimu, u ya ho ya. O lindela u swika a tshi wana U RALO MURENA, a mbo zwi ita.

Muṭuku, uyo muporofita muṭuku, muthu muswa ane a ṭoḁou lingana nae nga vhukale, e nae thembeleni, vho vha vha tshi gwadama vhoṭhe huno vha rabela, hu si na na thimothimo, huno vha humbela lufuno lwa Murena, nahone vha mbo lu vhambedza na milayo ya Bivhili. Zwenezwo, arali zwo vha zwi zwone tshoṭhe, Usia o zwi phasisa. Arali zwo vha zwi si zwone tshoṭhe, o sathula politiki khazwo. Mudzimu, ri ṅee vho engedzeaho nga u ralo. Huno izwo zwo nyanyula Yesaya ngauri o bebwa e muporofita.

⁵⁰ Huno Usia o vha mu—muhali kha Yesaya. Ni a vhona, nga mulandu wa vhuimo hawe—hawe kha Mudzimu, o vha muhali maṭoni a vho lugaho. Huno hu nga kha ḁi vha hu songo vha na vho lugaho vhanzhisa. Ni a vhona? Fhedzi tshithu tshine ra ṭoḁa u ita, ndi u ita uri vhutshilo hashu vhu vhe ha ndeme kha Mudzimu. Muṅwe muthu u khou ni sedza.

⁵¹ Ndo vha ndi tshi khou sala muṅwe muthu murahu liṅwe ḁivha. Kha vhuṅwe vhupo, vho vha vhe na . . . tshivhidzo tshi—tshihulwane tshi re dinomineisheni tsho vha tshi na tshimima tshihulu tsha roko-na-rolo hangeno, huno vho vha vha tshi khou tshina u swika i tshi ṭoḁou rwa awara ya u thoma ṅṅha ha tshithoma nga matsheloni. Huno vho vha vha tshi khou dina muṅwe muthu a no ḁa thaberenakeleni, huno vha ri ndi vhone “vhavhumbuluwi-vhakhethwa,” vhe vha ḁa hangeno, ngauri ro vha ri si na dinomineisheni. Oo, izwo zwo ṅṅea tshikhala! Ni nga tou humbula zwo bvelelaho.

Fhedzi, tshine tsha vha hone, zwino, avho vhathu, a hu na na thimothimo uri mufumakadzi muswa o t̄ahisaho l̄ihumbulwa, arali o vha o ðivha fhedzi zwe zwa vha zwi Ngoho!

⁵² Ndo vha ndi thavhani, vhege dzi si gathi dzo fhiraho, na ndilani ya u vhuya. Musi ndi tshi khou vhuya hayani. . . Ra humela murahu, n̄ne na muṭa, u awela zwiṭuku, hune ra khou ya hafhu, Murena a tshi funa, vhege i ðaho. Huno-ha, henengei murahu vhuṅwe vhusiku, nda vhona bono. Huno ho vha hu musadzi wa—wavhuḍi, o nakaho, a vhonealaho, e musadzi muswa, a tshi khou giḍima. O vha o vhea tshanḍa tshawe tsini, huno o vha a tshi khou lovha nga vhulwadze ha mbilu. Musadzi o nakaho, huno a wela fhasi a n̄amba o ṭwa. Huno Muruṅwa wa Murena a ri, “Zwino, musu u tshi pfa izwi, u elelwe. Vha khou yo ri o ðivhulaha. Fhedzi o fa nga vhulwadze ha mbilu. Huno i ṭoḍou rwa awara ya vhuṅa, ngauralo ni nga ḍi tou ri awara ya vhuṅa n̄tha ha tshithoma.” Huno zwenezwo A n̄tutshela.

⁵³ Huno a tho ngo vusa muṭa, gammbani ṭhukhu ya kholomo, kana hune makhawaboyi a dzula, he ra ḍo humela murahu henengei u swogeledza dzikholomo. Ndo—ndo tou vha litsha vha eḍela u swika nga matsheloni. Huno zwenezwo ḍuvha li tevhelaho, nda zwi amba. Huno nda ri, “Muṅwe musadzi muswa, a kungesaho, u khou yo fa nga vhulwadze ha mbilu.” Huno ndilani ya u bva, nga murahu ha maḍuvha mavhili, zwo mbo ambiwa kha radio. Zwauri hoyu Mufumakadzana. . . a thi humbuli dzina ḷawe. [Muṅwe u ri, “Monroe.”—Mudz.] Monroe, Vho-Mme Monroe. Ndi elekanya uri ilo lo vha li dzina ḷawe ḷa u tamba, kana zwe ḷa vha li zwone. Dzina ḷawe lo vha li l̄inwe-vho. Huno o fa, huno vha ri o ðivhulaha.

⁵⁴ Zwino, a zwi iti phambano uri ndi nga zwi amba u gumafhi, vha khou yo ri o ðivhulaha. Fhedzi n̄wana ho ngo ralo. O fa nga vhulwadze ha mbilu. Huno arali ni tshi ḍo sedza, tshanḍa tshawe tsho vha tshi tshi, khou lingedza u ya kha luṭingo, luṭingo tshanḍani tshawe. O farwa nga vhulwadze ha mbilu. Vho ri philisi dza u eḍedza dzo vha dzi henefho. O vha o no fhedza n̄wedzi a tshi dzi nwa, ni a vhona, kana u fhira, dzi tshi bva kha ilo boḍelo. O fa nga vhulwadze ha mbilu. Huno o fa mithethe i tshi ṭoḍou rwa miṅa kana miṅanu awara ya vhuṅa i sa athu rwa n̄tha ha tshithoma, kokotolo.

⁵⁵ Huno ndo vhala nga ha nganeavhutshilo yawe, kha magazini, nga ndila ye yawe. . . O vha e n̄wana wa vhuṭondolo. Na nga ndila ye a ṭanzwa ndilo n̄nzhi nga maanḍa. Nahone mme awe vho vha vhe kha tshiimiswa tsha vhathu vha lwalaho muhumbulo. Huno a ṭulutshela na. . . O vha e musadzi a re na mutakalo wo fhelelaho tshoṭhe muvhilini, ndi a humbulela, shangoni. Fhedzi o vha o ṭulutshela tshin̄we tshithu tshe tshedele ya vha i si nga tshi rengi. Nda elekanya, “Oo, ndi tama ngavhe ndo kona u ya khae. Ndi a ðivha tshe a vha a tshi tshi ṭoḍa.” Khezwo.

⁵⁶ Vha nga ҫi vha miraҫo ya zwivhidzo zwa bvumo, zwavhuҫisa, Hollywood i no ҫivhea, hune khavhiso yothe na malabi masekene a u nakisa a vha hone. Fhedzi vho vhona avho vhatu. O kona u zwi vhona uri vho tshila vhutshilo vhu songo fhambanaho na he a vhu tshila. Zwi itwa nga ҫhуҫhуwedzo. Zwi itwa nga maanҫa a mvuwo ya Kristo vhuakati ha vhatu, hune vha vhona zwauri Kristo a si tshitatshiu tshi nembelelaho tshifhаҫoni, fhedzi Ndi Muthu a tshilaho nga tshivhumbeo tsha Muya Mukhethwa, a tshilaho ngomu ha vhanna na musadzi, a tshi ҫisa mulalo, na u fushea, na dakalo. Oo, arali ro vha ro kona fhedzi u ya ha mufumakadzi muswa a sa athu ҫuwa shangoni!

⁵⁷ Zwino, ҫhуҫhуwedzo. Ri wana uri—uri vhutshilo ha Usia ho ҫuҫuwedza uyu muporofita, nahone u swika afho fhethu ho raloho he Usia—Usia, kha ndi ri, a fhaҫa dzimbondo nahone a ҫikhwaҫhisa, huno a dzhiulula mavu na thundu ye ya vha i yavho, i tshi bva kha Vhafilista, na vhañwe-vho, u swika bvumo ҫawe ҫi tshi ҫanganya hothe u swika Egipita. Huno ndi a ni vhudza, kha Koronika dzothe dza Mahosi, ho vha hu si na muñwe wao, nga nnҫa ha Salomo, we a ҫharamuwa vhunga Usia. Mulandu? Ngauri o vha e tsumbo. O dzula na Mudzimu, hu sa londwi uri vhatu vha hawe vho elekanyani, zwe muñwe muthu-vho a elekanya, zwe vhorapoҫitiki vhawe vha lingedza u mu ҫuҫuwedza. O dzula o livhana na Mudzimu, huno Mudzimu o mu fhaҫutshedza. Yo vha i thuso khulwane kha uyu muporofita muswa.

⁵⁸ Nga nҫila ine Mudzimu a fhaҫutshedza munna ane a ҫo fulufhedzea kha Ipfi ҫa Mudzimu! Zwino, a nga ҫi vha e si wa bvumo nga maanҫa, fhedzi u ҫo fhaҫutshedzwa. Huno zwino vhatu vha tea u vha na tshinangiwa tshavho, kana ni ҫoҫou ҫifara vhunga vhañwe vhatu, kana ni ҫoҫou fhaҫutshedzwa nga Mudzimu. Zwino ni nga tou vha na tshinangiwa tshañu. Arali ni tshi khou yo tshila vhunga vhañwe vhothe, vha ҫo ni fhaҫutshedza. Fhedzi rembulusani zwañu. . . zwililo zwañu zwothe kha Mudzimu, huno ni ҫo fhaҫutshedzwa nga Mudzimu. Ngauralo ni tea u ralo, “Nangani ñamusi ane na mu shumela,” vhunga muporofita o amba. “Tshifhinga tshothe elelwani Muvhumbi wañu, tsha u thoma, tshifhinga tshothe.”

⁵⁹ Zwino, fhedzi, musi iyi khosi yo swika fhethu, i munna o raloho muhulwane, nahone i tshi ҫuҫuwedza Yesaya na vho lugaho, a hu na zwiñwe, nga ha muvhuso wayo, yo swika he ya ҫipfela yo ҫitsireledza.

Huno henefho ndi hune na ita khakho yañu. Henefho ndi hune vhanna vhanzhi-vhanzhi vho lugaho vha ҫiwa nga ҫhoni, vha ҫiwa nga gundo, ndi ngauri vha thoma u pfa vho ҫitsireledza. Ni thoma u elekanya uri no tshilela Kristo lwa tshifhinga tshilapfu nga maanҫa, lune, a hu londwi uri U nekedza mini phanҫa hañu, inwi ni ҫo tou ҫinangela uri ni a

Tshi ṭoḁa kana hai. Ni tea u ya phanḁa na u shumela Mudzimu. A hu londwi zwe na vha ni zwone, miṅwahani ya fumi yo fhiraho, ndi zwine na vha zwone zwino.

⁶⁰ Khosi yo swika he ya elekanya ngomu hayo, uri, yo ḁihudza. U ḁihudza ho dzhena mbiluni yayo.

Huno izwo ndi zwine zwa itea kha riṅe. Arali ni tshi ḁo tendela iḁi ḁiambele, izwo ndi zwone zwo bvelelaho kha zwivhidzo zwashu shangoni ḁoṭhe. Hu na vhathu vhavhuḁi ngomu heneḁho. Vhanwe vha khwinesa shangoni vha ya tshivhidzoni. Ndi elekanya uri vha khwinesa shangoni vha ya tshivhidzoni. Fhedzi tshi re hone, sisteme ya dza—dzangano i a ḁihudza. Izwo ndi zwe zwa bvelela kha me—Methodisi. Izwo ndi zwe zwa bvelela kha Baphuthisi. Izwo ndi zwe zwa bvelela kha Nazarini, kha Vhukhethwa ha Mufhiri, kha Pentekostaḁa; u ḁihudza, u ita zwine na funa, u sedza zwanu fhedzi, u ḁihudza, lune ni nga si kone u vha vhudza tshithu. Mudzimu ha koni u wana nḁila ya u dzhena mbiluni dzavho. Ndi ngauri vha vha vho-ri-a-ḁivha-zwoṭhe lune a hu na muthu ane a nga vha vhudza tshinwe tshithu. Huno nga u ḁifhaṭa vhone vhaṅe nga u naṅa, na vharathu, vha ḁifhaṭa nga ndaela yavho. Huno musi vha tshi ralo, vha sia Mudzimu murahu.

⁶¹ Izwo ndi zwine zwa itea kha madokotela. Musi vha tshi vha vhadzia-u-sedza-zwavho lune vha si ṭoḁe na thuso i bvaho ha Mudzimu, aḁho ndi musi ndi sa ṭoḁi—ṭoḁi muṅwe a tshi sendela kha ṅe. Ndi zwone. Ee. Musi ni tshi bvisa Mudzimu kha tshinwe tshithu, inwi, ndi ṭoḁa ni tshi mmbvisa, na ṅe-vho. Ni a vhona? Ngauri, ni fanela u thoma nga u elelwa Mudzimu tshifhinga tshoṭhe.

O ḁihudza.

⁶² Ngauralo vhanzhi, ṅamusu, ni dzhia mu—muṭa wa vhathu vhane vha ḁo thoma u ya tshivhidzoni, huno Mudzimu u ḁo fhodza uyo muṭa muṭuku. U ḁo vha fhaṭutshedza huno a vha ṅea Muya Mukhethwa vhutshiloni havho. Vhana vhaṭuku vha ḁo rabela, vhe ṭafulani. Vha ḁo rabela vha sa athu yo eḁela. Mme na khotsi vha ḁo farana nga zwanḁa huno vha rabela. Huno musi vha tshi khou ḁi bvela phanḁa nga u tou ralo, vha ḁo dzula vhe muṭa. Fhedzi inwi vha litsheni vha wane. . . Tshithu tsha u thoma tshine na ḁivha, vho vha vha si na tshithu; moḁoro wa kale u sa ri tshithu, khamusi, vha tshi khou mona-mona ngawo, kana khamusi vha tshi khou tshimbila.

Mafhedziseloni vha ḁo wana moḁoro wavhuḁi, haya ha khwine. Huno tsha u thoma ni a ḁivha, zwenezwo vha mbo ṭoḁa u vha zwine vhone, shango, ḁa zwi vhidza, “kilasi ya khwine,” ine vha nga anḁana nayo. Vha pfulutshela kha vhuṅwe vhupo, huno ngomu heneḁho, vha zwi wana uri vha ṭuṭuwedzwa nga ṭhuthuwedzo yo khakheaho.

Ni fanela u dzula hune Muvhuso wa Mudzimu wa vha hone tshifhinga tshoṭhe, na hune vhugala ha Mudzimu ha shuluwa. Dzulani hune ni nga kanzwiwa muyani, masiari na vhusiku. Zwenezwo tsha u thoma tshine na ḍivha, hu ḍa dzikhethekanyo ngomu hayani, na lufuno lwa shango, huno vha thoma u ḍihudza.

⁶³ Usia o ita hezwo. O ḍihudza; vhuḍikukumusi vuhulu. Huno zwino ri vhona zwe a lingedza u zwi ita. Zwino, vhukuma tshe tsha mu wana, musi o ḍihudza, mbiluni yawe, ri a vhudzwa Bivhilini. Kha Koronika dza ndima ya 26, ri a wanulusa, Koronika dza Vhuvhili 26. Ri wanulusa uri o dzehna thembeleni ya Murena, e na ludongo tshandani tshawe, u dubisela Murena zwiro. Huno musi o ralo, mushumeli wa thembele, na vhaṅwe vhaḍinda vha fumalo, vho mu tevhela huno vha mu vhudza, “Ni songo ita hezwo. Ni khou khakha. A ni mushumeli. Ni khosi, a ni mushumeli.”

⁶⁴ Huno o vha o sinyuwa, huno o halifha, huno a si tsha kona u ḍifara. Huno a funga ludongo, u ya huṅwe na huṅwe, huno Mudzimu a mu rwa nga mapele henefho musi a tshee o ima o sinyuwa. Huno a fa, e wa mapele. Vho ḍo tea u mu bvisa thembeleni.

⁶⁵ Henefho ndi hone hune ra ṭoḍa pfunzo zwino. Arali uyu munna, we Mudzimu a mu fhaṭutshedza e kha vhuimo hawe, fhedzi a sa fushee nga hezwo. O ṭoḍa u dzhia fhethu ha muṅwe muthu-vho. Ni nga si vhe tshithu. . .

Sa Congressman Upshaw, ni a mu elelwa, onoyo we a vha o—o holefhala lwa minwaha ya furathimalo huno a fhodzwa muṭanganoni henengei nḍa, ni a ḍivha. O vha e Congressman wa United States. O ri, “Ni nga si vhe tshithu tshine ni si vhe tshone.” Ngauralo iḷo iḷi ṭoḍou vha ḷa ngoho. Ni tea u dzula kha mbidzo yaṅu, he Mudzimu a ni vhidzela hone.

⁶⁶ Zwino, musi a tshee khosi, nahone o vha e phaṭutshedzo kha vhathu, e khosi. Fhedzi musi o elekanya uri u mushumeli, zwenezwo. . . a elekanya, uri ngauri Mudzimu o mu fhaṭutshedza, o vha a tshi nga vha tshinwe-vho tshine a ṭoḍa u vha tshone. Fhedzi o vha e phaṭutshedzo kha vhathu, sa khosi; fhedzi hu si phaṭutshedzo, o vha samba khavho musi a tshi lingedza u dzhia fhethu ha mushumeli.

Huno ri na zwinzhi zwa hezwo. Muṅwe na muṅwe u ṭoḍou vhlungana tshiphiri. Ni a vhona?

⁶⁷ Musi ni tshi khou tamba mutambo wa bola, sa izwo i khalaṅwaha ya futhibola, tshithu tshine ra ṭoḍa u ita, a si uri muṅwe na muṅwe a lingedze u dzhia bola kha munna a re nayo. U khou lingedza u linda uyo munna, u mu tsireledza, u mu litsha uri a vuledze. Ri khou lingedza u kora. Ni a vhona?

⁶⁸ Fhedzi ni nga elekanya nga ha thimu i songo pfumbudzwaho vhunga u wana munna muthihi, munna wavho, e na bola a tshi khou gidimela mapalani, huno-ha vhudzuloni ha u lingedza u

rwa swina uri li tutshele kule hawe, thimu i pikisanaho navho, u tendela munna wa vhozwi a re na bola a tshi tuwa nayo, munna muñwe na muñwe a tshi khou lingedza u dzhia bola tshandani tshawe? Mulandu, ni do tea u kundwa.

⁶⁹ Huno namusi ri na zwenezwo zwithihi. Musi ri tshi vhona Mudzimu a tshi da vhuwani nahone a tshi khou yo fhatshedza tshinwe tshithu, kha ri ite uri maswina othe a vhe kule natsho. Kha ri shumise thuthuwedzo dzashu sa vhadzhavhuli, hu si vhaigidimi, vhadzhavhuli vha no tsireledza mugidimi, vha mu tendela a tuwa na bola a vuledza; ngauri a hu na phikhisano, zwothe zwine a tea u ita ndi u bvela phanda na u gidima fhedzi. Huno ri tea u vha vhadzhavhuli.

⁷⁰ Ndi amba shangoni nga vhuwani, ni a divha, u itela Vhanna Vha Bindu Vha Mafhungo-madifha O Dalaho, u mona na shango, ndi tshi dzudzanya dzikhuvhangano. A si kale-kale, musi, ndi a tenda, ho vha hu ngei Kingston, Jamaica, musi vhe na Castro na vhothe henengei kha uyu mutangano. Kana, ro vha ro ya fhethu hawe, iyo ndi ndila ye zwa vha zwi ngayo, huno muthu a divheaho vhukuma wa vhothe u budekanya tshitangadzime o vha e henengei. Huno avho vhoramabindu vho vha vha tshi khou lingedza u rera Mafhungo-madifha. O bva fhethu hawe. Rine vhareri a ri na tshifhinga tsho edanaho tsha u a ita uri a linganele. Huno vha shumisa thuthuwedzo inwe na inwe thukhu ine vha kona u i wana, na kuitele kutuku kuñwe na kuñwe thungo *iyi* na thungo *iyi*, huno zwi ita uri zwi timatimise lune, na sa divhe zwine na tea u ita.

⁷¹ Zwifhinga zwinzhi, tshi-tshivhidzoni, tshivhidzo tshituku tshi nga vha na mvusedzo i no khou bvela phanda. Muñwe u do todu bva *hafha* huno a ranga phanda mutangano wa thabelo, huno-ha e na muhumbulo wo fhambanaho na zwine Bivhili ya amba, fhedzi u I tenda nga *iyi* ndila, naho zwo ralo, huno u do thoma thuthuwedzo nahone a kokodzela vhanwe kule Hayo.

Tshithu tshi no tea u itwa ndi u tsireledza hoyu Mulaedza, nga ndila ine Wa khou bvela phanda. Dzulani tshothe Nawo, huno ni thudzele tshinwe na tshinwe kule Hawo, arali ri tshi do vhuya ra fhira mapalani. Zwo luga.

⁷² Huno nda ri, “Vharathu, hu na tsho khakheaho. Vhozwi vhatu ni vhoramabindu. Tsha u thoma-thoma, a ni pfesesi kuitele. A ni pfesesi kuitele kwa mushumo, ngauri mushumo ndi tshifhiwa tsha mbidzo ya Mudzimu.”

“Tshivhidzoni Mudzimu o vhea, tsha u thoma vhaapostola, vhaaporofita, vhadzedzi, vhaevangeli, na vhafunzi.” Mudzimu o vha vhea ngomu uri Tshivhidzo tshi vhe tsho fhelelaho.

Vhoramabindu vha tea u tanzila. Vhasadzi, mufaramuta, a hu londwi uri ni muthusi nduni ya muñwe muthu, tanzielani. Itelani Muvhuso tshinwe na tshinwe tshine na kona, fhedzi

ni songo vhuya na dzhenisa mihumbulo yaᅇu. Itonu amba zwine Mulaedza wa amba, huno na bvela phanda, ni a vhona, huno-ha khamusi ni ᅇo vha na ᅇuᅇuwedzo. Fhedzi ni songo lingedza u rera zwino u swika Mudzimu, ni a ᅇivha, a tshi ni vhidza. Itonu dzula na honoho, vhuᅇanzi haᅇu. Ngauri, arali na sa ralo, ni ᅇo dzhenisa khethekanyoni yo khakheaho, huno-ha ni ᅇo tshinyadza tshinwe na tshinwe. Ndi zwenezwo. Huno a zwi takadzi Mudzimu, na luthihi.

⁷³ Hezwi zwi a zwi sumbedza hafha. Musi iyi khosi, zwino, musu i tshi kaidzwa nahone ya vhudzwa Ngoho nga mushumeli wa tshifhaᅇo, nahone ya lingedza u i vhudza uri yo khakha, uri Mudzimu o vhidza izwo u itela vhaᅇuhulu vha Aroni fhedzi, huno vho vha vho kumedzelwa kha iyo tshumelo fhedzi. Ndi zwenezwo fhedzi zwe vha vha vha tshi khou yo ita. Vho vha vho kumedzelwa zwenezwo. Huno khosi, a hu londwi uri yo vha yo luga hani, kana uri Mudzimu o vha o i fhaᅇutshedza u gumafhi, yo vha i si na pfanelo ya u dubisa zwioro. Yo vha i tshi khou dzhia fhethu ha tshifhe, huno a yo ngo tea u zwi ita. Huno musu i tshi kaidzwa, yo sinyuwa. A si tsha kona u ᅇifara. Huno henefho a si tsha kona u ᅇifara, mapele a vhonala kha tshifhaᅇuwo tshayo. Yo mbo farwa nga mapele. Huno-ha ya wisa ludongo, ya bva tshifhaᅇoni i tshi gidima. Ni a vhona?

U lingedza u edzisela muᅇwe muthu-vho, ri songo zwi ita.

⁷⁴ Musi yo sinyuwa, yo khakha, huno ya rwiwa. Oo, zwa vhukuma yo vha i ngudo kha uyu muporofita muswa, u vhona, zwino, hu sa londwi uri munna ndi muhulwane hani, o ᅇo tea u dzula e kha mbidzo yawe.

⁷⁵ Ndi a limuwa uri izwi zwi khou theiphiwa, huno ndi a ᅇivha uri zwi ya shangoni loᅇhe, murahu maᅇakani, na Vhahotentoti, na tshinwe na tshinwe-vho. Hoyu Mulaedza hafha, madekwana a ᅇamusi, u ᅇo ᅇalutshedzwa nga dzinyambo, fhedzi ndi amba hezwi nga mbilu yanga yoᅇhe. Zwi ᅇa hani . . .

Vhathu vhanzhi vha tshi ri, “Ndi ngani ni sa vhi muraᅇo wa liᅇwe dzangano? Ndi ngani ni sa ᅇikonanyi na Vhapentekostala? Ndi ngani ni sa ᅇikonanyi na *itshi* tshigwada? Ndi ngani ni sa tou tendela izwi zwithu zwiᅇuku u ᅇuwa?”

⁷⁶ Ndi nga zwi ita hani? Ndi tea u dzula na uyo Mulaedza. Musi, Muruᅇwa wa Murena a tshi bvelela ngei mulamboni, kha tshiᅇa Tshedza ngei vhunga ni tshi vhona; na musu Tshi tshi sumbedzwa nga muvhuso na hoᅇhe-hoᅇhe-vho, nga saintsi, vhuᅇoᅇesi ha saintsi, ha uri Ndi Ngoho. Huno O mmbudza uri ndi dzule na iᅇi Iphi. Zwenezwo ndi nga kona hani u ᅇi litsha nda dzhia ndaela? Arali avho vhanna vha henengei nᅇa u ita izwo, vha litsheni vha zwi ite. Fhedzi riᅇe ro vhidzelwa u rera Iphi. Ni songo leludza. Imani kha Iphi.

⁷⁷ Ngauralo zwino ni a vhona tshiitisi tsha uri ndi tshithu tshi re khombo u lingedza u leludza huno na ita tshinwe

tshithu-vho, kana na lingedza u ñhudzwa ngomu hañu, na ri, “Oo, ndo vha ndi tshi nga ita *itshi* huno nda ita tshedelede mñzhi. Ndi nga ita *itshi*, huno vharathu vhothe vha ño tendelana na ñe. Ndi nga leludza ili Ipfi, nahone, oo, phesente dza fuñahetahe dza vhashumeli dzi ño rembuluwa, ‘Izwo zwo luga. Izwo ndi zwavhudi.’” Ndi a ñvha zwino. Vhunuzhi havho vha a founa. Ndi mini? “Dzilofu na dzikhovhe,” vha tshi vhona vthathu vha tshi fhola, na vhuñalukanyi, na maanda a Mudzimu, na zwiñwe-vho, zwi tshi vhonadzwa. Vha ni isa henengeyo, u wana miñangano, na u dzhenisa vthathu ngomu. . . zwiñhidzoni zwavho na zwithu. Fhedzi musi zwi tshi ña kha u pfesesana kha Ipfi, vha ño ñutshela kule Hafo. Ni a vhona?

Ni nga si kone u ita hezwo. Dzulani na Ipfi.

⁷⁸ Zwino, iyi yo vha i ngudo kha uyu muporofita muswa, ya uri, hu sa londwi zwe a lingedza u vha zwone, u fanela u dzula e kha mbidzo yawe. Yawee, ññeñe! O guda heneffho—heneffho, ndaela ya Mudzimu ya vhanña.

Ndaela ya Mudzimu ya vhanña ndi, “Dzulani fhethu hawe.” Ndaela ya Mudzimu kha vhasadzi, “Vha dzule fhethu havho,” na vhone-vho. Ni nga si dzhie fhethu ha munña. Vha khou lingedza u zwi ita, fhedzi ni songo zwi ita. Vhanña, ni songo dzhia fhethu ha vhasadzi. Ni songo ambara vhunga vhasadzi. Huno vhasadzi, ni songo ambara sa vhanña. Bivhili i ri zwo khakhea u ita hezwo. Bivhili i ri, “Musadzi ane a ambara tshiambaro tsho teaho munña, ndi tshika phañda ha Mudzimu, ndi vhuñudzi.” Ni a vhona? Fhedzi zwino vhuñvili hazwo a ni koni u zwi fhambanya. Ni a vhona? Zwino ni khou yo ita hani nga ñña ha u tou amba ni tshi zwi kaidza? Ni a vhona? Ndi zwone, zwenezwo, musi ni tshi ita izwo. . .

⁷⁹ Naa no vhona iyi ndaela ya khothe ino vhege afha Indiana? [Tshivhidzo tshi ri, “Ee.”—Mudz.] Zwi shonisa hani! Kha miñwaha i re fhasi ha ya fumiñhanu yo fhiraho, muñta hafha Port Fulton. . . ndi elekanya uri vhañwe vha muñta vho dzula hafha madekwana a ñamusi. Hafha Port Fulton, vho rumela musidzanyana hayani a tshi bva tshikoloni nga mulandu wa u ambara dzishothi a tshi ya tshikoloni. Huno u. . . Ino vhege, vha khou lingedza u suwa nahone vha mu bvisa tshikoloni, huno vho zwi ita, musidzanyana we a hana u ambara dzishothi tshikoloni. Thaidzo ndi mini nga ha lushaka lwa hashu? Ndo elekanya uri ili ndi shango ña mbofholowo. Ndo elekanya uri ri na pfanelo, mbofholowo siani ña vhurerele.

⁸⁰ Avha khotsi vho ima vha ri, “Zwi lwa na lutendo lwashu lwa vhurerele uri vhana vhashu vha ambare dzishothi, vhasidzanyana vhashu, fumirathi, miñwaha ya fumisumbe nga vhukale, u ambara dzishothi. Zwi lwa na lutendo lwashu lwa vhurerele.” Huno vho mu pandela, nahone vha thatha ñwana tshikoloni.

⁸¹ Ndi pфesesa zwauri муӑwe na муӑwe ane a sa ҫо tendelana nahone a dzhena...kha pfa—pfano ya dzitshaka ya hovhu vhuҫama vhune vha khou lingedza u vhu vhumba, u vhea, u ҫanganya zwivhidzo zwoҫhe, dzanganano ҫa zwivhidzo; uri, vhoҫhe vhane vha sa ҫо dzhena nahone vha ҫangana naҫо, vha ҫо vha itela vundu ҫituku. Vha khou yo vha rumela Alaska. Ni nga ҫilugisela-vho matshele a rotholaho, ngauri a vhonala unga a khou ҫa. Ngauralo, zwi nyadzisa hani!

⁸² Khonani yanga ya kale na kale, Jim Poole, murwa wawe o ima hafha madekwana a ҫamusu. Ndi tama khotsi awe vho vha vha tshi nga ҫa fhedzi huno vha ita zwe murwa wavho a ita. Huno ro vha ri tshi khou amba ҫamusu nga nyambedzano ya luҫingo, huno vho vha vha tshi khou amba nga ha, ndi a tenda, muanetsheli wa mafhungo, муӑwe muthu. A thi elelwi uri ho vha hu nnyi zwino. Fhedzi, ho pfi, “Ho vha hu tshi anzela u vha uri—uri vhatu vha Amerika vho vha vha tshi ҫamba muvhili luthihi nga vhege huno vha tshi rabela ҫuvha ҫinwe na ҫinwe. Nahone,” ha pfi, “zwino vha vho ҫamba muvhili ҫuvha ҫinwe na ҫinwe nahone vha rabela luthihi nga vhege.” Ndi tenda uri ndi nga ҫamba nda dzula ndi sa ҫambi. Fhedzi izwo zwi tou sumbedza uri ro wa hani! Ho iteani kha ulu lushaka?

⁸³ Miӑwahani ine ya ҫоҫоу swika miҫanu yo fhiraho, ndo vha ndi Ohio, huno ndo vha ndo fara муҫanganano henengei... [Муӑwe u ri, “Chautauqua.”—Mudz.] Naa dzina ҫa afho fhethu he nda u farela afho nҫa ndi ҫifhio, khaҫo? [“Chautauqua.”] Chautauqua. Huno ndo vha ndi tshi khou thetshelesa mafhungo hodelani. Huno o ri, “Dzuvha ҫa mbofholowo ҫо fa masiari ano, ngomu khothe afha Ohio.”

Vhatu vha Vhaamishi, a vha tendi kha u rumela vhana vhavho kha izwi zwikolo zwa nnyi na nnyi. Vha na zwikolo zwavho. Huno kha uvhu vhuӑwe vhuҫo he avha vha vha vhe hone, vho vha vha si na tshikolo tshiӑwe-vho tsha nҫha. Ndi mulayo wa Ohio na Indiana, ndi a elekanya, mulayo wa lushaka, wa uri vhana vhoҫhe vha fanela u ya tshikoloni u swika vho no vha na miӑwaha ya fumirathi. Huno uyu munna o vha e na vhana vhavhili, mutukana na musidzana, vhe vha vha vha sa athu vha na miӑwaha ya fumirathi. Huno vho hana u vha rumela zwikoloni zwa nnyi na nnyi hune vha funza milayo ya vthuthu ya Darwin, ya uri, “Muthu o bva kha sele nthihi, a vha ҫhoho. Zwoҫhe zwine a vha zwone, u tou vha ҫhoho yo ҫewaho vhogala.” Huno—huno ngauralo a vho ngo tendelana nazwo, nahone vha nga si tendele vhana vhavho u zwi pfa.

Huno ngauralo khothe dzo vha kokodzela ngomu. Huno uyu muhaҫuli муҫuku o thanyaho wavhuҫi a amba na khotsi vho aluwaho na mme, e na kugerele kwawe kwo siaho mavhudzi vhuḫati, o ambara maovarolo. A ri, “Муӑе wanga, ҫi

shango la Ohio li na mulayo une wa ri nwana u fanela u dzhena tshikolo u swika a tshi vha na miwaha ya fumirathi. Huno” a ri, “no hana u rumela vhana vhaṅu. Ni fhindulani?”

⁸⁴ A ri, “Mune wanga a huliseaho, ndi thonifha milayo ya ili shango lavhuḽi line nda vha ngwaniwapo khaḽo.” A ri, “Fhedzi ro ḽa hafha, miwaha yo fhiraho, vhomakhulukuku washu, u itela mbofholowo ya vhurerele. Huno ndi ngazwo ri hafha, u itela mbofholowo ya vhurerele. Vhurerele hashu vhu ri funza zwauri a ri tendi zwauri ri bva kha dziphukha, u vha muthu. Izwo. . . Ri tenda uri ro sikiwa nga tshifanyiso tsha Mudzimu. Ngauralo-ha, zwi lwa na thendo dzashu dza vhurerele u rumela vhana vhashu tshikoloni tshine tsha funza zwenezwo. Ngauralo-ha, a ri na tshikolo tshiṅwe-vho tsha nṽha hafha tshine vhana vhashu vha nga ya khatsho. Huno a si ngauri ri sa ni thonifhi. Ri thonifha zwine na tenda. Fhedzi, arali hu riṅe, izwo a ri zwi tendi, nahone a ri ṽḽi zwi tshi funzwa vhana vhashu.”

A ri, “Ni ḽo rumela vhana vhaṅu tshikoloni kana inwi na mufumakadzi waṅu ni ḽo fhedza miwaha mivhili ngomu dzhele ya u khakholula ya shango.” Ha pfi, “Tsheo yaṅu ndi ifhio?”

A ri, “Nṅe na mme anga ri ḽo fhedza iyo miwaha mivhili.” Huno vha rembuluwa vha thoma u bvela nṽa.

Muhatuli wa kale u fanela u vha o pfa o sathulwa zwitukunyana, ngauralo a ri, “Elelwani, naa Bivhili yaṅu a i ri, ‘Kesara mu ṅeeni zwa Kesara?’”

Huno khotsi vha rembuluwa, huno vha ri, “‘Huno kha Mudzimu. . .?’” Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.

Munna a re mafhungoni a ri, “Zwo ralo, zwenezwo mbofholowo. . .”

Huno muhatuli a ri, “Ndi a ni gvevha miwaha mivhili.”

A ri, “Zwenezwo mbofholowo, dzuvha la mbofholowo, lo fela lufherani ulwo lwa kotho, masiari ano.”

⁸⁵ Itali, Vhadankhadzi, kana Vhaamishi, kha ndi ri, a hu londwi uri vha mangadza hani, vha tenda kha kutshilele kukhethwa. Huno a hu na rekhodo na nthihi, a hu na fhethu kha la United States, he vha vhuya vha vha na vhuḽifari vhu si havhuḽi ha vhaswa. A hu na muthu na muthihi, nwana muthihi, a no bva kha vhurerele havho, we a vhuya a vha muswa a si na vhuḽifari havhuḽi. Vha litsheni vha vhe vha mangadzaho, tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha ṽḽou vha tshone, nahone vho aluswa zwone. A thi vha vhoni mulandu.

⁸⁶ Fhedzi, thetshesani. Dzuvha lo fa henehala, nga tshenetsho tshifhinga. Fhedzi, hu sa athu fhela miniti ya fumi, la dovha la vuwa. Axenṽe i tshutshisaho, vhone vhoṽe, vha sudzulusela bugu dzavho murahu, huno vha ri, “Zwenezwo ri a litsha mushumo washu, ngauri, arali na vunda iyo pfanelo ya ndayotewa, vha ḽo vunda dziṅwe dzoṽe.”

87 Naa no zwi dzhiela nzhele ҫinwe ҫivha musi uҫa mubishopo wa kale o ҫalifhaho wa Methodisi, zwe a amba nga ha hezwo, a tshi khou ita iyo thabelo, ngomu—ngomu—ngomu tshikoloni? Itsho tsho vha tshi si tshivhidzo tsha Methodisi. Uyo mubishopo o vha o ҫalifha lwo eҫanaho u ҫivha hezwo. Itsho tsho vha tshi tshinwe tshigwada, tshi tshi vhona uri vha ҫo swikafhi, u kombetshedza inwe thabelo ngomu—ngomu tshikoloni. Arali izwo vha tshi ҫo zwi vuledza, vha ҫo vuledza na iyo inwe nga u ҫavhanyedza u ya nga hune vha kona. Vha khou ҫoҫa nҫila inwe na inwe ya u bva ine vha kona. Ni songo vhilaela, vha ҫo i wana.

88 Ngauralo, ri ҫoҫa tshifhambano. Ri ҫoҫa Kristo zwino ri tshi kha ҫi kona. Ni songo ҫuҫuwedzwa nga vhanna vhane khamusi vha nga rumela muthotho munzhinyana wo dziaho. Ni songo ҫuҫuwedzwa nga vhanna vhane vha ҫo ni fha mutshini wa khwine uri ni tshimbile ngawo, kana haya ha khwine uri ni dzule ngomu haho, huno na rengisa pfanelo dzaҫu dza mbebo, kha Kristo. Ni a zwi ita. Sedzani zwine na khou ita. Tshifhinga tshoҫhe tevhelani uyo a no ҫuҫuwedzwa nahone a tikedzwa nga Mudzimu, izwo ni ҫivha hune Mudzimu a vha navho. Ni songo tevhela ҫhuҫhuwedzo yo khakheaho. Ee. Zwo luga.

Ni songo lingedza u dzhia fhethu ha muinwe.

89 Bono thembeleni, o vhona, kha—kha Khulunoni, Mudzimu o huliswa, Mudzimu a tshi huliswa.

Zwino, ni a vhona iyi khosi, uri yo ita tsumbo phanda ha Yesaya. Huno Yesaya o vhona uri iyo khosi, zwenezwo i tshi tou bva kha mbidzo yayo, zwo ralo, Mudzimu a i rwa nga mapele. Zwenezwo Yesaya a elekanya, “Ndi fanela u itani?” Usia o vha o no dzama. O vha o mu fulufhela nga maanda. Huno o elekanya uri o ҫuwa; u ҫo itani? Vhutshilo hone huҫe ho vha ho no ҫuwa, khae, kaҫukuҫuku. Ngauralo muporofita muswa o itani? O dzhena nҫilani a ya thembeleni, u rabela. A gwadama kha aҫitari, huno a vhidzelela.

90 Tshinwe tshifhinga Mudzimu u a tendela zwenezwo zwine zwa ri tika zwi tshi kunuwa nga fhasi hashu. Tshinwe tshifhinga U tendela dwadze ҫi tshi ri rwa. U tendela u shoniswa, maҫisambilu u ri wela. Tshinwe tshifhinga U ita hezwo u ni isa hune na ҫo ҫuҫuwedzwa nga Mafhungo—maҫifha. ҫalifhani lwo eҫanaho uri ni nga kona u Zwi pfesesa. Ni songo vha tsilu lwo eҫanaho uri ni nga ҫi furalala. Uh-huh.

91 Dzhielani nzhele. Yesaya o zwi ҫivha zwauri u fanela u wana tshinwe tshithu tsho fhambanaho. Ngauralo o itani? O ya thembeleni. A imisa zwanda zwawe, huno a vhidzelela Mudzimu. Huno a vhona bono. Huno musi a tshi khou vhona bono, a vhona Mudzimu, hu si kha khulunoni i re hafha fhasi, fhedzi o takulelwa nҫha, hangei nҫha. Yawee, nҫenne!

Vhatevheli vhawe vha tshi khou Mu tevhela. O takulelwa n̄tha ngomu ha Maṭaḍulu, huno a vhona, murahu na phanḍa, nga kha thembele, Vhaserafe vha tshi khou fhufha. Yawee, n̄nen̄e!

Muserafe, zwi amba “vhadubisi,” zwine ipfi Muserafe ḷa amba. Zwine, U tsini na Aḷit̄ari. Zwavhuḍivhuḍi, Muserafe ndi Ene a no ṭanganedza tshiṭhavhelo, huno a kunakisa murereli, nahone a mbo mu nekedza ha Mudzimu, Muserafe u ralo. Zwino, havha Vhaserafe vho vha vhe Vhathu vha re Vharuṅwa. Huno Avho ndi Vhone vhenevho vha re tsini ha Mudzimu, henefho kha Aḷit̄ari, huno Vha ṭanganedza tshiṭhavhelo. Zwi sumbedza u luḷama ha Mudzimu, zwauri tshivhi tshi nga si kone u dzhena Vhuhoneni Hawe nga nḍa ha musi tsho no pfumelelwa. Ni a vhona?

⁹² Huno avha Vhaserafe, elelwani, kha zwikhathi zwa sumbe zwa tshivhidzo, uri Vho linda hani bugu dza Mafhungo-maḍifha, Muṅwe e kha luṅwe lurumbu! Elelwani, ro Vha vhuyedzedza tsimuni ya Edeni, na Banga ḷi ṭungedzaho nga khavhu ḷo ima henefhaḷa? Vha linda Aḷit̄ari.

⁹³ Huno Yesaya, uyo muporofita muhulwane, musi e Muyani, tsha u thoma, o vhona, Mudzimu o dzula henengei n̄tha ngomu ha Maṭaḍulu, nga n̄tha ha khosi iṅwe na iṅwe ya ḷifhasi. O ri, “Ndo vhona Khosi, Murena, o dzula n̄tha nahone o takulelwa n̄tha.” Zwenezwo a vhona Khosi ya vhukuma. “Huno phendelo Dzawe dzo vha dzi tshi khou Mu tevhela.”

⁹⁴ Huno o vhona Vhaserafe vha tshi khou fhufha tshifhaṭoni. Vho vha vhe na dziphapha kha zwifhaṭuwo Zwavho, dziphapha kha milenzhe Yavho, huno Vho vha vha tshi khou fhufha nga phapha mbili. Huno Vho vha vha tshi khou vhidzelela, “Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, Murena Mudzimu Ramaandaoṭhe. Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, Murena Mudzimu Ramaandaoṭhe.” Ndi—ndi muzika-ḍe! Ndi mutevhetsindo-ḍe!

Inwi ni ri, “Vha fanela u vha vho vha vha tshi zwi amba nga nḍila yo leluwesaho, ‘Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, Murena Mudzimu Ramaandaoṭhe.’”

⁹⁵ Yesaya o ri, “Musi Vha tshi amba, phuphu dza tshifhaṭo dzo dzinginyea nga Ipfi ḷavho.”

⁹⁶ Vho vha vha sa sokou amba, zwino, “Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa.”

Oo, ndi Ipfi-ḍe nandi! Huno a ri, “Huno phuphu dzo sudzuluwa nahone dza dzinginyiswa nga Ipfi ḷavho.” Vho vha vha tshi khou zhamba. Avho Vhathu vha re Vharuṅwa vho ima tsini ha lurumbu lwa Mudzimu, vha zhamba, “Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, ndi Murena Mudzimu Ramaandaoṭhe.” Ndi bono-ḍe nandi! Whew! Yawee, n̄nen̄e!

⁹⁷ Dovhani ni dzhieie nzhele. Yesaya, we a vha o fulufhela Usia, nahone a mu vhona a tshi dzama e fhasi ha khaṭhulo ya Mudzimu; huno a mbo vhona avha Vhathu vhakhethwa vhe vha vha vhe tsini ha lurumbu lwa Mudzimu, Vhaserafe vha tshi khou vhidzelela, “Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, Murena Mudzimu Ramaandaoṭhe.” Huno Avho Vharuṅwa vhakhethwa vha fukedza tshifhaṭuwo Tshavho. Vharuṅwa vhakhethwa vha fukedza zwifhaṭuwo zwikhethwa, vhukati ha Mudzimu mukhethwa. Zwenezwo riṅe ri vhonnyī?

⁹⁸ Zwino, oo, vhoiwi Vhamethodisi, na Vhabaphuthisi, na Vhapuresbiterieni, na Vhapentekostaḷa, riṅe ri vhonnyī?

Musi, Vharuṅwa vhakhethwa vha tshi dzumba zwifhaṭuwo Zwavho zwikhethwa nga fhasi ha phapha, u ima Vhuhoneni ha Mudzimu; musī, Vharuṅwa, Muthu ane zwavhuḍivhuḍi a fhira Vharuṅwa. Vharuṅwa a vha imi afho; ndi Vhaserafe fhedzi. Vha fhira Vharuṅwa. Huno Mudzimu ndi mukhethwa nga maanda u swika Vha tshi fukedza zwifhaṭuwo Zwavho Vhuhoneni ha Mudzimu mukhethwa. Huno tshithu fhedzi tshe Vha kona u amba ho vha hu, “Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, ndi Murena Mudzimu Ramaandaoṭhe.” Whew! Tshifuko Tshavho tsha tshipentshela, u ima Vhuhoneni ha Mudzimu.

Riṅe ri ṭoda tshifuko tshinzani? Vhone vho do tea u fukedzwa.

⁹⁹ Ndi ṭodou amba hezwi zwa zwino. Malofha a Yesu Kristo o eḍana tshoṭhe. Ni a vhona? Na kathihi Kristo ho ngo fela Vhaserafe. Hai, hai. Fhedzi Vho vha vhe Vhathu vho sikiwaho. Na kathihi Ho ngo fela Vharuṅwa. O fela vhaitazwivhi. Uh-huh. Na kathihi Ho ngo fela vhathu vhakhethwa. O fela vha si vhakhethwa. Huno ni tshi khou di elekanya uri ni mukhethwa, Ho ngo vhuya a ni itela zwivhuya. Fhedzi musī ni tshi ṭalukanya uri a ni tshithu, zwenezwo O fa—O ni fela. Ni a vhona? Musī ni tshi ṭalukanya uri a ni tshithu, zwenezwo Ene ndi. . . Inwi no vha onoyo we A mu fela. Hum! Mudzimu ndi mukhethwa tshoṭhe-tshoṭhe. A hu na tshiṅwe Khae nga nḍa ha vkhethwa, ndi zwenezwo fhedzi, lukuna.

¹⁰⁰ Zwino kha ri sedze hedzi phapha, lwa miniti i si gathi. Ri wana uri phapha mbili O fukedza tshifhaṭuwo Tshawe ngadzo. Nṅenṅe, elekanyani! Na Vharuṅwa vhakhethwa vho fukedza zwifhaṭuwo Zwavho zwikhethwa Vhuhoneni ha Mudzimu mukhethwa. Huno tshithu fhedzi tshe Vha kona u tshi amba ho vha hu, “Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, ndi Murena Mudzimu Ramaandaoṭhe. Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, Murena Mudzimu Ramaandaoṭhe.”

Huno ri vhudzwa zwauri Vho vhidzelela, masiari na vhusiku. Heḷo ndi ḷiga ḷa u thoma u bva kha Mudzimu, u tsela fhasi. Masiari na vhusiku, hu si na u ima! Huno ni elekanya uri ri ita phosho khulwane. Ni elekanyani nga ha vha no ṭodou

lingana milioni dza Avho vho monaho Khuluṇoni? Vhe na Ipfi ḷo dzinginyisaho phuphu dza thembele, musi Muṇwe Wavho fhedzi o vhidzelela, “Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa,” ni a ḍivha, Ipfi ḷawe ḷa dzinginyisa thembele. Musi, milioni Dzavho dzi tshi khou vhidzelela u mona na Khuluṇoni ya Mudzimu, “Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, Murena Mudzimu Ramaandaoṭhe. Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, Murena Mudzimu Ramaandaoṭhe!”

Vhe na dziphapha kha zwifhaṭuwo Zwavho, dziphapha kha milenzhe Yavho, hu na dziphapha; khuliso, dziṭhompfo. Yawee, nṅenṅe!

¹⁰¹ Zwino a hu na khuliso kana dziṭhompfo kha tshiṇwe na tshiṇwe tshine tsha amba nga ha vhukhethwa. Ni tshi amba nga ha vhukhethwa, ni vhidzwa muvhumbuluwi-mukhethwa. Uh-huh. A hu na khuliso, a hu na dziṭhompfo na kha Mudzimu, vhatu Vhawe, kana Ipfi ḷawe. Zwino, naa itshi tshigwada tshi yo fheleledzafhi?

¹⁰² [Mukomana Ben Bryant u ri, “Alaska.”—Mudz.] Ndi elekanya uri ni kha ngoho, Ben. [Tshivhidzo tshi a sea.] No rwa tshibigiri nṅha ha ṭhoho nga tshiḷa tshifhinga, murwa. [“Ndi a ni livhuwa.”]

Ee, hezwo zwo ṭoḍou vha zwone. Naa itshi tshigwada tshi si na khuliso tshi ḍo fheleledzafhi-ha? Naa itshi tshigwada tshi si na khuliso tshi ḍo fheleledzafhi, itsho ndi tshone, tsha vhane vha si vhe na ṭhompfo, na luthihi, kha Mudzimu?

¹⁰³ Inwi ni a ḍivha, ho vha hu tshi anzela uri, arali musadzi kana munna o ri u Mukriste, vhatu vho vha vha tshi zwi ṭhonifha. Fhedzi, ṅamusi, vha tou takalela u vhona uri vha nga tamba ngazwo u swikafhi. Ni a vhona? Ni a vhona? Tshigwada tshi si na khuliso! Nṅenṅe!

Mulandu? Ni a ḍivha uri mini? Itshi ndi tshone tshiitisi. A vha zwi pfi zwauri Iyo ndi Ngoho. A vha pfi zwauri Mudzimu u hone. A vha elwi uri Bivhili i amba, zwauri, “Vharuṇwa vha Mudzimu vha tingeledza avho vha Mu ofhaho.” A vha tou ḍa fhedzi vha vha dalela. Vha, Vha ṭoka Dennde dzavho. Amene. “Vharuṇwa vha Mudzimu vha tingeledza avho vha ofhaho Dzina ḷawe,” vha dzula henefho masiari na vhusiku.

Mukomana o aluwaho wa mukhaḷadi o imba ulwo luimbo, *Vharuṇwa Vha Dzulela U Nndinda*. Ha pfi, “Masiari oṭhe, vhusiku hoṭhe, Vharuṇwa vha dzulela u nndinda.” Izwo ndi zwone. “Masiari oṭhe na vhusiku hoṭhe, Vharuṇwa vha dzulela u nndinda.”

¹⁰⁴ Yesu o amba, nga ha, “Avho vhana vhaṭuku,” a ri, “thanyani uri ni sa ḍo khukhulisa muṇwe wavho, ngauri tshifhinga tshoṭhe Vharuṇwa vhavho vha vhona tshifhaṭuwo tsha Khotsi Anga a re Ṭaḍulu.” Ni a vhona? Vha dzula vho tingeledza, vha tshi linda avho.

¹⁰⁵ Huno izwo a vha vhuyi vha zwi tenda, vhatu vha sa ofhi Mudzimu. Ri khou yo amba nga ha, “Zwine u fana na Mudzimu na u sa fana na Mudzimu zwa vha zwone,” nga matsheloni, arali Murena a tshi funa. Zwino dzhielani nzhele, izwo a vha vhuyi vha zwi tenda. Vho xedza vhudele hothe, thompho dzothe, khuliso yothe, huno naho zwo ralo vha ya tshivhidzoni. Tshigwada tshi si na khuliso nga maandesa tshi re hone, ndi avho vha yaho tshivhidzoni. Izwo ndi zwone.

¹⁰⁶ Murengisi o aluwaho wa halwa kana mudzia-u-tswa-halwa a tshi tsa nga tshiṭaraṭa, a tshi fhira, nahone o kambiwa lwa hafu, ni tshi amba nae nga ha Murena, u ḑo ima a amba na inwi.

Vhaṅwe vha avho vha ngelekanyo dza sialala, vhane vha vhidzwa vhatendi zwavho, miraḑo ya tshivhidzo, vha ḑo ni sedza vha sea, ngauri ni si vha dinomineisheni yavho. Izwo ndi zwone. Zwa vhukuma. A vha na khuliso. Ni elekanya uri ni tea u vha kha kugwada kwavho kana a ni vhuyi na tshila kha lurumbu lwavho lwa ndila. Ni a vhona? Ndi ngoho. U sa vha na khuliso!

¹⁰⁷ Zwino, avha Vharuṅwa, musi Vhe Vhuhoneni ha Mudzimu, Vho vha . . .

Tendani zwe Dafita a amba. Elelwani, hafha ro ḑo vha na, masiku a si gathi o fhiraho, musi ndi tshi khou rera nga ha tshinwe tshithu. Huno a ri, Dafita o ri, “Ndi vhea Murena phanda hanga tshifhinga tshothe, zwauri a thi nga ḑo sudzuluwa. U fhira afho,” a ri, “zwenezwo, musi izwo ndi tshi zwi ita, ṅama yanga i ḑo awela i na fulufhelo.” Ee, muṅe wanga. “Ngauri ndi ḑivha zwine. . . A nga si litshe muya wanga vhudzulavhafu, nahone A nga si litshe Ene Mukhethwa Wawe u vhona u sina. Ngauri Murena u phanda hanga tshifhinga tshothe.”

¹⁰⁸ Hothe-hothe hune na ya, vheani Mudzimu. Arali munna a tshi sinyuwa huno a ni sema, vheani Mudzimu vhukati haṅu na ene. Arali munna a tshi ni vhidza muvhumbuluwi-mukhethwa, vheani Mudzimu vhukati haṅu na ene. Arali mufumakadzi a tshi ni sinyutshela, vheani Mudzimu. Arali munna a tshi sinyuwa, vheani Mudzimu. Arali vhana vha tshi ni dina, vheani Mudzimu. Ni a vhona? Tshinwe na tshinwe tshine na ita, vheani Mudzimu. Arali baba na mma vha tshi ni nyambudza zwiṭuku nahone vha ni khakhulula, vheani Mudzimu, elelwani zwe Mudzimu a amba nga ha hezwo. “Alusa ṅwana nga ndila ine a tea u aluwa ngayo.” Ni a vhona? Elelwani tshifhinga tshothe, vheani Mudzimu. Vheani Mudzimu phanda haṅu, huno ni ḑo vha na khuliso kha Mudzimu na dziṭhomphe Khae. Izwo ndi zwone.

¹⁰⁹ Zwino sedzani. Nga phapha mbili, O fukedza tshifhaṭuwo Tshawe. Huno nga phapha mbili. . . Izwo zwo amba khuliso, khuliso phanda ha Mudzimu, a tshi khou losha, a fukedza tshifhaṭuwo Tshawe.

Zwino, riṅe—riṅe a ri na phapha dza u fukedza zwifhaṭuwo zwashu. Ri kotamisa zwifhaṭuwo zwashu milenzheni Yawe; ri kotamisa zwifhaṭuwo zwashu huno ra rabela nga khuliso, dziṭhompfo. Ee, muṅe wanga. Li limuweni.

Huno nga phapha mbili, O fukedza milenzhe Yawe. Milenzhe Yawe, o fukedza milenzhe Yawe, zwo imela u diṭukufhadza na dziṭhompfo.

¹¹⁰ Vhunga Mushe, Mushe e kha dzi—dziṭhompfo, dza Mudzimu a tshi mu vhudza uri u fhethu hukhethwa, o bvula zwienda zwawe. Ni a vhona? O ita tshinwe tshithu kha milenzhe yawe.

Paulo, a tshi khou ṭhonifha Mudzimu, khuliso, musi Muruṅwa wa Murena a tshi ḍa phanḍa hawe, iyo Khavhu ya Mulilo, o wela fhasi, nga tshifhaṭuwo tshawe. Dziṭhompfo!

Yohane Mulovhedzi, o vha na ṭhompfo dzo raloho musi a tshi vhona Yesu a tshi ḍa, a ri, “A thi khou vhuya nda fanela u kwama milenzhe Yawe.” Ni a vhona? Milenzhe, i tshi sumbedza dziṭhompfo. Ni a vhona?

¹¹¹ Oo, ivhani o tshenzhelaho! Ngetshi tshithu tshithihi fhedzi tshine na tea u tshi tshenzhela, vhuṭuku haṅu. Arali ni tshi ṭoḍou swika huṅwe fhethu na Mudzimu, diiteni muṭuku vhukuma.

Ni songo diita muhulwane vhunga Usia. O dzhena ngomu henefho, huno a ri, “Ndi ḍo ita hezwi, naho zwo ralo. Kana ndi. . . A ni na mushumo wa u u mmbudza.” Ni a vhona?

O vha o tea o diṭukufhadza. “Ee, vhalanda vha Kristo, ni mpfarele.” O vha a tshi ḍo vha a songo dzhenwa nga mapele na kathihi. Hai. “Ndi a ḍivha uri uyo ndi mushumo waṅu. Mudzimu o ni vhidza. Uvho ndi vhuimo haṅu. Iyani phanḍa nahone ni zwi ite, vhaṅe vhanga. Ni mpfarele nga maanḍa.” Vho humela murahu, ho vha hu tshi ḍo vha ho vha na luṅwalo lwo fhambanaho Buguni heino.

Fhedzi musi a tshi khakhululwa, o sinyuwa.

¹¹² Ni khakhulula vhatu nga ha tshinwe tshithu, kana na vha vhudza nga ha vkhakhaki havho, vha ḍo ṭutshela tshivhidzo. Vha nga si. . . Na ya kha muṅwe muthu, na vhudza vhasadzi uri a vho ngo tea u ambara mavhudzi mapfufhi. “Zwo ralo, ndi ḍo ya huṅwe fhethu hune vha nga a ambara.”

¹¹³ Mufumakadzi o ṭuwa hafha tshinwe tshifhinga tsho fhiraho. . . Nda ruma mufumakadzi wanga henengei. Ro vha ri muṭanganoni. Ho ngo vha na tshifhinga tsha u ṭanzwa mavhudzi awe. Huno a. . . Nda mu vhudza uri a ye kha liṅwe la mavhengele a lunako henengei huno a ṭanzwise mavhudzi awe. A ya henengei, huno uyo mufumakadzi ho ngo vhuya a ḍivha na u lugisa mavhudzi awe. O ḍo a somba nga nṅha ha ṭhoho yawe.

A ҫа, a ri, “Na kathihi a thi athu ҫanzwa mavhudzi a муӀwe muthu, na mavhudzi malapfu.” Nгаuralo, a vho ngo ҫivha tshithu nga hazwo. A thi ҫivhi. Yawee, nӀenӀe! Ni a vhona?

114 A vha ҫivhi uri zwi amba nga ha mini. Mulandu? Ndi nga mulandu wa phuluphithi i si na nungo ye vha vha vho dzula fhasi hayo, ndi zwone, ndi zwone kokotolo, phuluphithi i si na nungo ine i sa ҫо amba Ngoho. Vha a I leludza. Ni a vhona? Khwine, zwo vha zwi tshi ҫо vha zwo vha khwine arali ni tshi I pfa. Huno ni amba na муӀwe wavho, vha ҫо takuwa, nahone vha dinalea, huno vha ri, “A thi tsha ҫо dovha nda pfa uyo muvhumbuluwi-mukhethwa na kathihi.” Ni a vhona? Isani phanҫa, Usia. Izwo ndi zwone.

115 Mapele, mulandu, ndi nga ҫamba nda vha na mapele, tshifhinga tshiӀwe na tshiӀwe, nga nӀa ha ulwo lushaka lwa mapele. Ayo ndi mapele a muya. Ni a vhona? Musi ni tshi gonya na bvela nӀa, ni mbo ҫi kavhiwa hafhu nga mapele, tshivhi, tshine tsha vha tsho vhihaho u fhira mapele. Ndi mapele a muya.

116 Usia hu na khonadzeo ya uri o ya, “Huno a eҫela na vkhotsi awe,” Bivhili yo ralo. Zwine, o vha o tshidzwa, nгаuri o sokou ita tshiӀwe tshithu tsho khakheaho. Fhedzi musi ni tshi tshi ita, ni tshi ҫivha vhukhwine, zwenezwo ni kavhiwa nga, mapele a muya. Huno zwenezwo a hu na nҫila ya u dzhenisa muya wa mapele nga ngomu. Izwo ni a zwi ҫivha.

Nгаuralo, zwenezwo, ҫiiteni муҫuku. ҫiҫukufhadzeni phanҫa ha Mudzimu. Limuwani. Ni songo ҫihudza nahone na dinalea. Fhenҫani MaӀwalo huno ni vhone arali zwi zwone.

117 Ndo vhudza муӀwe muthu, a si kale-kale. Vha ri, “Mukomana Branham, ndi a pfesesa uri ni ‘Yesu Fhedzi.’”

Nda ri, “No pfesesa nga nҫila yo khakheaho.” Ni a vhona? Nda ri, “A thi Yesu Fhedzi.”

Ha pfi, “Ndi zwone, ni lovhedza Dzinani ҫa Yesu.”

118 Nda ri, “Hezwo a zwi nnyiti Yesu Fhedzi.” Nda ri, “Pfunzo ya Yesu Fhedzi, vha lovhedzela, ‘kha tshanduko.’ A thi tendi kha hezwo.”

A thi tendi, zwenezwo ni tshi tou lovhedzwa Dzinani ҫa Yesu, zwi hangwela—hangwela muya waӀu, tshivhi tshaӀu. Ndi tenda uri Petro o ri, “Shandukani, u thoma,” rembuluwani. No humpa gobane. Humani. Shandukani, huno zwenezwo ni sumbedze shango uri no no ralo, nga u lovhedzwa. Ndi tenda uri tsha- . . . zwauri . . .

A thi tendi uri u bebwa hafhu ndi ndovhedzo ya Muya Mukhethwa. A si ndovhedzo ya Muya Mukhethwa. Ndi u dovha u bebwa, hafhu. Ri dovha ra bebwa nga Malofha. Sele ya Malofha i bva kha . . . ndi amba, sele ya vhutshilo i bva kha Malofha. Ni lovhedzwa, nga Muya Mukhethwa, Muvhilini.

Fhedzi ni bebwa nga Malofha. Vhukumakuma. Ni bebwa nga malofha a khotsi aṅu. Ndo bebwa hafhu nga Malofha a Khotsi anga, na nga waṅu, Khotsi ashu, Kristo. Ee, muṅe wanga.

119 Fhedzi, ni a vhona, a ri zwi tendi izwo zwithu. Ngauri ri lovhedza Dzinani la Yesu Kristo, a zwi ri iti Yesu Fhedzi, na luthihi. Hai, muṅe wanga.

120 Ee, muṅe wanga. Mushe o diṭukufhadza Vhuhoneni, musi o no pfa ilo Ipfi la Mudzimu li tshi ḍa nga u ralo. Ho pfi, “Bvula zwienda zwau.” Huno Mushe a kotamela fhasi huno a tapela zwienda zwawe kule. Ni a vhona? Izwo ndi zwone.

121 Paulo, musi itsho Tshedza tsho mu rwela fhasi. O ri, “Saulo, Saulo, ndi ngani u tshi Ntovhola?”

Ha pfi, “Murena, Iwe u Nnyi?” A wela henefho fhasi. “Ndi nnyi Uyo?”

Ha pfi, “Ndi nṅe Yesu.” Iyo Khavhu ya Mulilo, “Ndi nṅe Yesu. U raha mipfa zwi ḍo u konḍela.”

Ha pfi, “Murena, ndi ite mini?” O vha o dilugisela.

122 Yohane Mulovhedzi o Mu vhona a tshi ḍa. Muṅwe wa vhanna vhahulwanesa! Yesu o ri a hu athu vha na munna, o bebwaho nga musadzi, a re muhulwane sa Yohane. Huno musi Yohane a tshi Mu vhona, a limuwa zwauri u muṭuku nga maandḍa. A ri, “A tho ngo fanela u bvula zwienda Zwawe.” Amene.

123 Zwi dzhieleni nzhele tshifhinga tshoṭhe, munna muhulu u a diṭukufhadza. Nḍila ya u ya nṅha i fhasi, tshifhinga tshoṭhe. Diiteni muṭuku, huno Mudzimu u ḍo ni isa nṅha. “Ane a dihudza u ḍo ṭukufhadzwa, fhedzi ane a diṭukufhadza u ḍo huliswa.” Yawee, nṅenṅe! Hezwo ndi a zwi funa.

124 Diiteni muṭuku. Tshifhinga tshoṭhe ni vhe muṭuku. Ni songo vha muthu muhulu. Ivhani muthu muṭuku. Ni a vhona? Mudzimu ndi Ene fhedzi, vhukati hashu, a re muhulu, naho zwo ralo. Izwo ndi zwone.

125 Tshifhinga tshoṭhe ni ri, “Ndi tshivhidzo tshikhethwa. Vhathu vhakhethwa.” Oo, hai. Ndi Mudzimu mukhethwa, izwo ndi zwone, na tshivhidzo tshi si tshikhethwa na vhathu vha si vhakhethwa. Ndi zwone. A hu na tshithu tsho raloho tshi no nga tshivhidzo tshikhethwa; ndi Mudzimu mukhethwa tshivhidzoni. A si vhathu vhakhethwa; ndi Muya Mukhethwa ngomu ha vhathu. Zwenezwo, a ni khou amba nga ha vhathu; vha khou amba, Muya Mukhethwa u re ngomu ha vhathu.

Amene. Ee, muṅe wanga. Ilo ndi ipfi li re lone. Amene. Izwo zwo pfala. Hezwo ndo zwi pfa. Ee, muṅe wanga. O zwi funa hezwo. Hezwo ndi a zwi diṅvha. Vhugala. Ee, muṅe wanga. Zwo luga.

126 Diiteni muṭuku. O fukedza tshifhaṭuwo Tshawe nga mbili, khuliso. O Diṭukufhadza, nga u fukedza milenzhe Yawe.

Zwino, tsha vhuraru, O hfufha nga mbili. O ðidzhenisa kha nyito nga mbili dzadzo. O vha na khuliso phanḁa ha Mudzimu. O ðitukufhadza phanḁa ha Mudzimu. A si izwo fhedzi, Ho ngo sokou ðidzulela henefhala, fhedzi O Ðidzhenisa kha nyito. Ambani nga ha Tshivhidzo! Amene. O Ðidzhenisa kha nyito! Tshinwe na tshinwe tshe A vha natsho, O vha o ðiimisela u tuwa natsho. Ee, muḁe wanga. Tshithu fhedzi tshe A kona u amba ho vha hu, “Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, ndi Murena Mudzimu Ramaandaothe,” fhedzi O Ðidzhenisa kha nyito nga izwo. Izwo ndi zwone. O dzhenisa kha nyito.

Hezwo ndi zwine Tshivhidzo tsha toḁa madekwana a namusi, ndi, tsha u thoma, ivhani na khuliso; tshi tevhelaho, ðitukufhadzeni; zwenezwo ðidzheniseni kha nyito. Ee, muḁe wanga.

127 O sumbedza muporofita, musi O sumbedza muporofita ndila ye A imela vhalanda Vhawe, uri O vha a tshi khou yo ita hani. Naa uyu Muthu o ita mini, uyu Muruwa? Hoyu muporofita o vhona Ipfi Ҫawe li tshi dzinginyisa dziphuphu thembeleni musi Vha tshi huwelela, “Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, Murena Mudzimu Ramaandaothe!” Huno tshifhato tsha dzinginyea. Huno Vha huwelela hafhu, “Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa, Murena Mudzimu Ramaandaothe!” Huno tshifhato tsha dzinginyea.

128 Yesaya o ri, “Khombo kha nḁe!” Muporofita, muporofita o khwaḁisedzwaho, o bebwaho e muporofita, muporofita muhulwane wa Bivhili, huno o ri, “Khombo kha nḁe, ngauri maḁo anga o vhona vhugala ha Mudzimu.” Sedzani uyo muporofita a tshi ðitukufhadza. Muporofita, munna we Ipfi la Mudzimu la ḁa khae, fhedzi musi a tshi vhona bono li kha nyito, o ri, “Khombo kha nḁe, ngauri ndo ima tsinisa u swika ndi tshi vhona Vhuhone ha Murena.”

129 Vhathu vhashu vha musalauno vha Amerika vha a kona u zwi vhona zwi tshi bvelela, huno vha tutshela kule nahone vha zwi sea. Iina. Izwo ndi zwone. Musi, a tshi vhona bono li tshi vhonadzwa, bono lo vhonadzwaho. Oo Mudzimu, ivha na khathutshelo kha ili shango la zwivhi!

130 Bono lo vhonadzwaho! O vhidzelela, “Khombo kha nḁe, ngauri ndi munna wa milomo i songo kunaho, nahone ndi dzula vhukati ha vhatu vha milomo i songo kunaho. A tho ngo fhelela. A hu na tshi re tshavhuḁi nga ha nḁe.”

131 Zwo ralo, inwi ni ri, “Rendani Mudzimu, ndi wa Puresbiterieni, Methodisi, Baphuthisi, Vhapentekostaḁa! A thi tei u dzula nahone nda thetshesela zwithu zwo ralo.” Ndi phambano-ḁe i re hone nandi! Ndi phambano-ḁe nandi!

132 Elelwani, uyu muporofita, o vhidzwaho u bva mabeboni, o khwaḁisedzwaho, o tiwa kha vhuimo hawe, huno a tshi khou toḁa Ngoho, nahone o vha e na khosi. O vhona mishumo ya

Mudzimu i tshi vhonadzwa. Huno musi bono lo vuleaho li tshi da, vhudzuloni ha u ditudza, o ri, “Khombo kha nne! Nne a tho ngo fhelela tshothe. Ndi khomboni zwino, ngauri maṭo anga o vhona vhugala ha Mudzimu.”

¹³³ Huno ri kona u vhona vhugala ha Mudzimu, huno ri do mona, ra ri, “Tshivhalonyana tsha vhavhumbuluwi-vhakhethwa, vthathu vha no penga.” A zwi mangadzi ri sa yi fthethu.

¹³⁴ Elelwani, ndo ni vhudza, zwiḽa ndi tshi da hafha, u amba tshinwe tshithu tshine tsha do thusa vthathu. Ni a vhona? Iina. Ri fanela u zwi hulisa hezwo. Ri fanela u tou zwi nea tshipiḽa tshinwe na tshinwe tsha thompho tshine ra kona, musi ri tshi vhona bono lo vuleaho li bvaho ha Mudzimu li tshi amba, huno ra divha uri ndi Ngoho.

¹³⁵ “Khombo kha nne,” Yesaya o ralo. “Ndi ngomu tshifhaṭoni hafha madekwana a namusi,” kana namusi, kana wonoyo musi we wa vha u wone, “huno ndi vhona vhugala ha Mudzimu. Ndi vhona Murunwa a tshi amba, huno ndi vhona tshinwe tshithu tshi tshi tshimbila. Huno ndi sedza hangei nṭha, huno ndi vhona Mudzimu a tshi vhonadzwa henefhano. Khombo kha nne, ngauri ndi munna wa milomo i songo kunaho, nahone ndi dzula vhukati ha vthathu vha songo kunaho.”

¹³⁶ Sedzani zwo bvelelaho. Oo, naa O itani? O sumbedza Yesaya, muporofita, uri vhanna vha do vha vha huliseaho, vha do vha vha re na khuliso Vhuhoneni Hawe, vha hulisaho nahone vha ditukufhadzaho, huno zwenezwo vha dzhena kha nyito. Izwo ndi zwone. Dzhenani kha nyito.

¹³⁷ Vhunga musadzi ngei tshisimani, musi a tshi vhona tshinwe tshithu tshi tshi bvelela, mukomana, o vha e na phapha mbili. O tutshela kule, ngadzo, nga u tavhanyedza. A bva henefho, tshisimani tsha Yakopo, u wana maḽi a re na tshika e vha vha vha tshi taṭisana khani ngao. Fhedzi musi o no nwa Tshisimani tsha Vhutshilo, a dzhena kha nyito nga u tavhanyedza.

Ho ngo ri, “Mune wanga, ndi humbela uri u mmbudze he Wa wana pfunzo Yau? Naa Wo wana izwi zwithu ngafhi? Naa Wo zwi guda hani?” Kana, “Naa Wo zwi divha hani uri ndo no vha na vhanna vhaṭanu? Naa Wo zwi divha hani zwe zwa vha zwo khakhea kha nne? Naa Wo zwi divha hani uri ndi musadzi wa Samaria? Naa izwi zwithu Wo zwi divha hani?”

Ho ngo vhudzisesa na kathihi. O ri, “Mune wanga, ndi a vhona uri U Muporofita. Ri a zwi divha uri musi Mesia a tshi da, U do ri vhudza izwi zwithu.” Yawee, nne! O zwi limuwa nga Luḽwalo, huno a ri, “Ndi a divha, musi Mesia a tshi da, U do ri vhudza izwi zwithu.” Hum!

A ri, “Ndi nne Ene.”

¹³⁸ A dzhena kha nyito. A dzhena henefho ngomu doroboni, nga u tavhanya u ya nga he a kona u ya. A ri, “Idani,

vhonani Munna We a mmbudza zwithu zwe nda ita. Naa uyu a si ene-ene Mesia?” Musi a tshi vhona Ngoho, ho ngo lingedza u vhulunga tshiphiri, fhedzi nga ngoho o vha a tshi khou I ґea dziґwe—dziґwe, ґhompfo nnzhi. Huno nga ngoho o vha a tshi khou I ґea thikhedzo nnzhi. Ngauri, o tsela ґoroboni, a ri, “Vhoinwi iґani, vhonani. Arali ni sa zwi tendi, iґani, ґuwani na nґe.”

139 Vhugala! Ndi ґipfa vhunga muvhumbuluwi-mukhethwa madekwana a ґamusu. Ee, muґe wanga. Nґenґe! Arali iyo i nґila ine na pfa, ni muvhumbuluwi-mukhethwa, i ri ni ndi vhe ene. Ee, muґe wanga.

Ndi a ґivha uri U kha ngoho. Ndi a ґivha uri U fhano. Ndi a ґivha uyo Mesia a sa shanduki. Ndi a ґivha uyo Mudzimu a sa shanduki. Uyo Kristo a sa shanduki u henefhano ngomu ha itshi tshifhaґo tshiґuku, tsha kale tshi fhisaho madekwana a ґamusu. Ndi nga ni sumbedza zwone. Amene.

140 Sedzani uyo Muruґwa wa Murena o imaho afho khuґani, henefho nga nґha ha munna o dzulaho nga *hafa*. Dzina ґawe ndi . . . Ndi vhafunzi. Vho-Witt. Vha bva nґha ngei Virginia. Ndi zwone. Vha vhaiswa nga luґaledzi. Arali vha tshi tenda nga mbilu yavho yoґhe, vha nga ya hayani huno vha vha na mutakalo. Naa vha a zwi tenda, muґe wanga? Zwo luga. Iyani hayani, ni takale. Luґaledzi lwaґu lwo fhela.

141 Henefho, afho, o dzula henehafho, dzina ґawe ndi Morriah. U bva Illinois. U na thaidzo ya ґilagumo. Arali ni tshi ґo zwi tenda izwo, muґe wanga! Naa ni a zwi tenda? Ndi mutsinda kha inwi. Arali ni tshi zwi tenda izwo, i ґo ni ґutshela. [Mukomana Morriah u ri, “Ndi a zwi tenda.”—Mudz.] Haґeґuya!

Musi simbe ґa Mulilo ґo no kwama
muporofita,
ґi tshi mu kunakisa lwa u kuna tshoґhe;
Musi Ipfi ґa Mudzimu ґo ri, “Ndi nnyi a no ґo
ri yela?”
Zwenezwo a fhindula, “Ndi hone fhano.
Nthume.”

142 A hu londwi uri mutovholo ndi ufhio, a hu londwi uri tshifhambano ndi tshifhio, “Nthume, Murena. Ndi hone fhano.” A hu londwi uri ndi vhangana vhane vha ni ґanutshela, ndi vhangana *avha*, *avho*, kana *vhanwe*, “Nthume.”

143 Ndi ene uyo Mesia a sa shanduki. U henefhano zwino. Ndi a Mu vhona hafhu. Amene.

144 Naa ndi mini? Uyo musadzi o dzhena kha nyito. O wana idzo phapha huno a thoma u fhufha. O dzhena kha nyito nga u ґavhanyedza.

145 Musi, muapostola Petro, musi a tshi tenda Mudzimu u ya nga Iphi Lawe, liṅwe ḡuvha nṅḡa kha lwanzhe. O vha o rea khovhe vhusiku hoṅhe huno a si fashe tshithu. Huno Yesu a ḡa khae. A ri, “Posela mambule au kha liṅwe sia la gungwa.”

146 A ri, “Murena, ndi murei wa khovhe. Ndi a ḡivha musi dzi tshi lela na musi dzi sa leli. Ndi a ḡivha hune dza vha hone na hune dza sa vhe hone. Fhedzi ndo rea vhusiku hoṅhe huno a thi athu fasha na kukozwana zwakwo. Zwino, arali U tshi ri, ‘Posela nga *hangei*,’ ndi a ḡivha uri afho a hu na khovhe. Fhedzi, u ya nga Iphi Lau, Murena, ndi khou yo tsitsela mambule fhasi.” Naa o itani? O dzhena kha nyito. Amene.

147 Ngeḡi tivha lo ḡalaho maḡi. Arali ni sa athu lovhedzwa Dzinani la Yesu na kathihi, ndi tshifhinga tsha u dzhena kha nyito. Arali ni tshi tou vha fhedzi muraḡo wa tshivhidzo, huno ni sa ḡivhi Mudzimu nga ndovhedzo, Muya Mukhethwa, ndi tshifhinga tsha u dzhena kha nyito. Ndi zwone. Fukedzani tshifhaṅuwo tshaṅu, nga khuliso. Fukedzani milenzhe yaṅu, nga u ḡiṅkufhadza, nahone ni kotho magona aṅu. Huno ni dzhene kha nyito. Arali ni sa ḡivhi Mudzimu, dzhenani kha nyito.

148 Musi munna wa bofu, we a vha a sa koni u vhona, musi Yesu a tshi amba nae, huno a pfela mare kha matope nahone a a ḡodza maṅoni awe, huno a mu fhodza—fhodza. Musi O ita, a dzhena kha nyito. A aṅḡadza phungo Yawe. Ho ngo lingedza u vhlunga tshiphiri. Fhedzi, mukomana, o aṅḡadza phungo Yawe kha madzingu oṅhe a heneḡho. Naa o itani? O dzhena kha nyito. Nga tshiṅwe tshifhinga, munna wa bofu a fhodzwa.

Ha pfi, “Uyo Munna ndi muitazwivhi. A ni vhuyi na Mu ḡivha.”

149 A ri, “Kana Ndi muitazwivhi, kana hai, a thi ḡivhi. Fhedzi hetshi tshithu tshithihi ndi a tshi ḡivha, he nda vha ndi bofu, ndi kona u vhona zwino.” Naa o itani? O dzhena kha nyito.

150 Hezwo ndi zwine tshivhidzo tsha ṅoḡa: dzhenani kha nyito. Ri na tshivhumbeo tsho kalulaho. Ri na tshirunzi tsha shango tsho kalulaho. Ri tea u dzhena kha nyito. Amene.

O aṅḡadza phungo Yawe nga vhuphara, huṅwe na huṅwe.

151 Vhathu ngeḡi Pentekoste, a vho ngo ḡivha zwinzhi. Vho kundelwa u saina dzina laṅvo, vhaṅwe vhaṅvo. Vho vha vha tshi ofha, huno vha dzhena lufherani lwa nga ṅṅha. Fhedzi, liṅwe ḡuvha, naa vho itani? Vho ya ngeḡi ṅṅha nge vha thetshesela Iphi Lawe. Vho dzhia Iphi Lawe.

Oo, arali vhathu ṅamusi vho vha vha tshi nga tou dzhia Iphi Lawe, zwenezwo vha ḡo dzhena kha nyito.

152 “Lindelani muḡini wa Yerusalema,” Luka 24:49. “Ni ḡo ṅanganedza Muya Mukhethwa u ya nga heyi, pfulufhedziso, nga murahu ha hezwi Muya Mukhethwa wo no ḡa kha inwi, zwenezwo ni ḡo vha ṅhanzi Yanga,” Mishumo 1:8. Luka 24:49

yo ri, “Vhonani, Ndi rumela pfulufhedziso ya Khotsi kha inwi, fhedzi lindelani muḡini wa Yerusalema u swika ni tshi ambadzwa maanḡa a bvaho Nḡha.”

U swika lini? Awara nthihi, awara mbili, maḡvha a fumi, miḡwedzi miḡa, miḡwedzi ya rathi? A zwo ngo ita phambano. “U swika.” Itsho ndi tshifhinga tshingafhani? U swika fhedzi. Musi ni tshi humbela Mudzimu tshinwe tshithu, dzulani henehafho, u swika. Amene. Whew! Ndi—ndi pfa hu havhudi. Dzulani u swika. U swika mini? U swika tshi tshi bevelela. Tshi vhileni. Tshi tendeni. Farelelani khatsho. Dzhenani kha nyito. Ḥanzielani nga hatsho. Vhugala! Ee. Ḥanzielani. Ni songo ofha. Dzhenani kha nyito.

¹⁵³ Who vha vhe lufherani lwa nḡha. Mini? Vha tshi khou renda na u fhatutshedza Mudzimu. Vha tshi itelani? Pfulufhedziso. Who zwi ḡivha zwauri yo ḡo tea u ḡa. Khezwo. Dzhenani kha nyito. Iyani u renda Mudzimu u swika pfulufhedziso i tshi khunyelela. Ni na pfulufhedziso.

¹⁵⁴ Arali ni tshi tenda uri Mudzimu u a fhodza, dzulani kha nyito. Arali ni tshi tenda uri U khou yo ni vhidzela nḡḡa zwino, huno no farelela Khae, dzulani kha nyito. Amene. Dzulani kha nyito. Ni na phapha mbili, ngauralo dzi shumiseni. Dzulani kha nyito. Dzi iseni murahu na phanḡa, “Murena, ndi a tenda. Murena, ndi a tenda.” Ni nga si sokou huwelela, “Mukhethwa, mukhethwa, mukhethwa,” ni tea u ri, “Murena, ndi a tenda.” Dzulani kha nyito. Amene.

¹⁵⁵ Who dzula kha nyito u swika “hu tshi ḡa mubvumo u bvaho Ḥaḡulu vhunga muya wa maanḡa u vhudzulaho,” zwenezwo zwa vhukuma vho vha vhe kha nyito. Zwenezwo vha dzhena kha nyito. Uh-huh.

¹⁵⁶ Mukomana, khaladzi, zwe ra zwi vhona zwi tshi itea maḡvhani aya a u fhedzisela zwi tea u ri dzhenisa kha nyito. Amene. Ri tea u vha kha nyito. Izwo ndi zwone kokotolo.

Ro dzula fhethu huthihi hu tshi tou nga ho vha hu tshinwe tshithu. . .Huno, zwo luga, vthathu vho dzula fhethu huthihi, vthathu vha Pentekoste. Murena u ḡo ita tshinwe tshithu. Vha ri, “Hum! Izwo ndi zwavhudi nga maanḡa.” Yawee, nḡenḡe! A vha fani nga maanḡa vhunga Muserafe a no dzula tsini ha Mudzimu. Uh-huh. Izwo ndi zwone.

¹⁵⁷ Muḡinḡa, ane a vha tsini ha Mudzimu, ni vha nḡwana Wawe, bvungwi ha aḡitari ya musinasetḡa. Muserafe u kha aḡitari ya musinasetḡa. Fhedzi inwi, sa murwa kana nḡwananyana, dzhenani ngomu Vhuhoneni ha Mudzimu. A ni tei u ya na fhira kha muḡwe tshifhe na izwi zwithu zwoḡhe. Ndi Tshifhe waḡu. Ni a vhona? Henehafho Vhuhoneni Hawe, sa vharwa na vhananyana. Mukomana, ndi tenda uri ri na phapha dzi no fhira mbili. Amene. Ri na Muya Mukhethwa. Izwo ndi zwone.

158 Fhedzi ri tea u vha kha nyito ri na khuliso na u ditukufhadza. Hu si kha nyito u lingedza u sukumedzela tshinwe tshithu kha muñwe muthu, fhedzi nga khuliso na u ditukufhadza ho raloho, hune ri nga kona kha nyito, ra ri, “Khombo kha riñe! Ro vhona Vhuhone ha Ramaandaothe. Ro vhona mabono a tshi bvelela, zwenezwo zwe A amba, ‘Mishumo ine Nda ita, inwi ni do ita-vho. Ni do ita yo engedzeaho u fhira iyi, ngauri Ndi ya ha Khotsi Anga.’”

159 Ro no vhona zwo engedzeaho zwi tshi bvelela u fhira zwe zwa vhuya zwa ñwalwa. Huno, ndi zwone, ro no vhona zwo engedzeaho zwi tshi bvelela kha mutangano muthihi, na zwone zwithu, u fhira zwo ñwaliwaho Bivhilini. Ndi zwone. Zwo engedzeaho kha mutangano muthihi u fhira zwe zwa ñwalwa minwahani ya furaruraru na hafu ya vhutshilo Hawe. Izwo ndi zwone. Edzonu zwi elekanya. Ro zwi vhona nga maṭo ashu. Ro zwi vhona zwi tshi bvelela. Ro zwi vhona zwi tshi porofitwa, zwa khunyelela, ra zwi sedza. Vhaholefhalu, mabofu, vha ṭudzaho, vha shayaho nungo! Zwithu zwo porofitwaho, zwine zwa itea nga u ralo kokotolo, na kathihi zwa sa kundelwe. Mukomana, izwo zwi fanela u ri dzhenisa kha nyito ri na u ditukufhadza na khuliso.

160 U bva henengei murahu thwii zwifhingani zwa Bivhili, musi Khavhu ya Mulilo yo angalala kha Israele, huno Ya itwa nama nahone ya dzula vhukati hashu. “Ndi bva ha Mudzimu huno ndi vhuvelela ha Mudzimu.”

Paulo Mukhethwa o I vhona huno a wa nga tshifhatuwo tshawe. Mudededzi muhulwane vhunga Paulo, o funzwaho nga Gamaliele, a vhumbuluwa buseni nahone a vhidzelela, “Murena, Murena, U Nnyi? Ndo diimisela u ya.” Munna muhulwane, zwe a vha e zwone, tshikola, huno o ditukufhadza ngauri o vhona Khavhu ya Mulilo.

161 A ri khou tou I vhona fhedzi nga maṭo ashu, i tshi tshimbila vhukati hashu, fhedzi ri dovha ra vha Nayo nga ndila ya saints. Hezwo zwi fanela u ri dzhenisa kha nyito. Ri I vhona i tshi ita zwithu zwithihi zwe Ya ita murahu hangei. I kha di zwi ita na namusi, pfulufhedziso ya Khotsi. Nñenñe! Naa ndi mini? I ḍela u khwaṭhisedza Ipfi, u sumbedza uri Ipfi lo tou ralo. Hezwo zwi fanela u dzhenisa Tshivhidzo kha nyito. A ni elekanyi ngauri? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.]

162 Nga mbili O fukedza tshifhatuwo Tshawe, nga khuliso. Nga mbili O fukedza milenzhe Yawe, u ditukufhadza. Huno nga mbili O ya u shuma. O ṭuwa, a zwi dzhenisa kha nyito.

163 Zwino ri fanela u vha kha nyito, ri tshi ṭhonifha Ipfi. Ri fanela u vha ri tshi khou vhudza vathu.

164 Zwiga zwa U Ḍa Hawe zwi tshi khou bvelela, huñwe na huñwe, ri zwi vhona zwi tshi bva kha Ipfi. Ri pfa Muya Mukhethwa u tshi ḍa, wa ri vhudza zwiñwe zwithu zwine zwa khou ṭodou bvelela.

165 A hu athu fhela minwaha i no fhira fumbili, u bva kha tshifhato tshenetshi tshithihi, Yo amba nga ha Phuresidennde Kennedy a tshi dzhena. Yo amba kokotolo zwine zwa do itea, zwauri vhasadzi na vhanwe-vho vha do votela uyu muthu, na zwine a do vha zwone kokotolo. Huno tshifhinga tshothe ro vha ri tshi khou zwi divha, huno ra amba kokotolo zwi no do bvelela. Huno khezwi namusi. Huno ngeli guvhangano ilo li no khou da, dzangano la tshivhidzo, na zwothe zwi tshi da fhethu huthihi. Mulandu, zwi fanela u ri dzhenisa kha nyito! Izwo ndi zwone. Uh-huh.

166 Ipfi nga ipfi, sa zwe A amba, zwo no khunyelela kha riṅe. Zwi tea u ri dzhenisa kha nyito.

167 Vhunga muporofita, ro no vhona u bva, kana u da ha u tuwa; u landula, u dihudza ha dzidinomineisheni, dzi tshi xeledwa nga mafhethu adzo.

168 Vhunga Yesaya o ima henehala, o vha e mu—munna wa dinomineisheni, tsha u tou thoma. O ditika nga khosi ngauri o vha e munna wavhudi, fhedzi o vhona zwe u dihudza ha mu itela zwone. Ho mu tusa, lwa lini na lini.

Huno ro zwi vhona zwe u dihudza ha dinomineisheni ha ita kha tshivhidzo. Ho bvisa tshivhidzo tshi no sokou vhidzwa dinomineisheni nnda ha danga lwa lini na lini. Mmbudzeni musi we tshinwe tsha vhuya tsha vuwa nga murahu ha musi tsho no wa. Naa tshi kha mini? Sedzani murahu kha dzidivhazwakale huno ni vhone tshinwe tshivhidzo-vho tshe tsha vhuya tsha wa. Zwenezwo tshi tshi tou dzudzanya, tsho wa, huno na kathihi a tsho ngo tsha vhuya hafhu.

169 Na kathihi Usia ho ngo humela thembeleni hafhu. O vha wa mapele, mavha awe othe; huno a switwa, e wa mapele. Ee, muṅe wanga. Zwino, muporofita o vhona zwe izwo zwa ita. O zwi vhona izwo, zwe uho u dihudza ha ita.

“Mini? Riṅe, riṅe ri, kaṭukuṭuku muṅwe na muṅwe. . . A hu na ane a nga dzhena kha dinomineisheni dzashu nga nnda ha uri a dzhie the—thesite phanda ha nanga dza muhumbulo, u vhona arali IQ yawe i yone, kana hai. U tea u vha na D.D.D., Ph.D. phanda ha musi a tshi nga vhuya a da, u amba na riṅe. Bodo dzashu dzi nga si mu tangedze, arali a sa iti.” Yawee, nṅenṅe. “Gogo la khwinesa—khwinesa kha shango li a da. Vhonani mimoḍoro i imaho u mona na mafhethu ashu. Ndi Cadillacs na Rickenbackers, na minwe-vho.”

170 Ro vhona itsho tshithu tshi tshi fa. Ri tshi vhona tsho fa. Huno tshithu tshothe tsho no dala zwi re na vhulwa, ho bva zwilonda, zwilonda zwo sitaho, kha ndi ri, sa zwine Bivhili ya zwi vhidza zwone. Ndi zwilonda fhedzi, tshothe-tshothe. Tshi a nukha. Izwo ndi zwone. Ri tshi khou amba nga lwa muya, ndi khou zwi amba. Ni a vhona? Uh-huh.

171 Ro vha vhona vha si tsha farelela na u faresa, kha Ipfi la Mudzimu, huno vha hudza dzindaela. Naa ro vhona zwi tshi itani? U rwiwa nga mapele, u sa tenda. Huh. Nnenne, yawee, nnenne!

Vhunga Usia, o lingedza u dzhia fhethu ha muḍodzwa Wawe, ha tshidulo tsho ḍoliswaho, nga murahu ha musii o no rwiwa, huno a wana uri zwo mu kunda.

Huno ro vhona izwi zwivhidzo zwi tshi lingedza u dzhia fhethu ha vhuimo ho ḍoliswaho, u rera Ipfi la Mudzimu, huno vha pambuwa Khaḷo. A vha ḍivhi zwine vha tea u ita. Ni vhea Ipfi nnda phanda havho, a vha ḍivhi zwine vha tea u ita. Zwothe ndi, “Ri tenda uri Izwo zwo vha zwi zwa linwe ḍuvha.” Naa ndi mini? Vho ḍaḍa. Ni nga kona hani u dzhia vhuimo ha muḍodzwa wa Mudzimu huno na landula Ipfi Lawe lo ḍoliswaho line la vha Ene muḱe nga tshivhumbeo tsha Ipfi? Ni nga landula hani uri Ipfi ndi lone, huno zwenezwo na ḍi ri no ḍoliswa nga Muya?

172 Tshithu fhedzi tshine tsha ḍo vhonadza Ipfi la Mudzimu ndi Muya Mukhethwa Wone uḱe. “Musi Wone, Muya Mukhethwa u tshi ḍo ḍa, U ḍo dzhia hezwi zwithu Zwanga huno wa ni sumbedza zwone.” Ndi zwone.

Ni nga dzhia hani fhethu ha vhuimo ho ḍoliswaho huno na vha wa ndaela kana dinomineisheni? Dzo fa. Tshithu tshi teaho u itwa ndi u gwadama na vhidzelela, “Murena Mudzimu, ndi muthu wa milomo ya tshika.” Ee, muḱe wanga.

173 Dinomineisheni dzone dzi lingedza u dzhia fhethu ha Tshivhidzo tshikhethwa. “Ri tenda kha Mudzimu Khotsi Ramaandaothe, Musiki wa maḱadulu na lifhasi, na Yesu Kristo Murwa Wawe. Ri tenda kha tshivhidzo tshikhethwa tsha Roma Kaḱolika na izwi zwithu zwothe zwo fhambanaho. Ri tenda kha vhuḱama ha vhakhethwa.”

174 Ndi tenda kha vhuḱama ha Kristo. Ee, muḱe wanga. Ndi tenda uri vhakhethwa vha Vhugalani. Ngoho. Fhedzi ndi tenda uri ri na Mupfumedzanyi muthihi vhuḱati ha Mudzimu na vathu. Ee, muḱe wanga. Ni thudzelani izwo zwithu kule? Hafha, Bivhili i a zwi hanedza hezwo.

Vha ri, “Zwo luga, hezwo ndi Bivhili.”

Uyo ndi Mudzimu. “Ipfi lo vha li Mudzimu. Huno Ipfi lo itwa nama, nahone la dzula vhuḱati hashu.” Zwino Ipfi li namani yashu, li khou Divhonadza, lo ḍoliswa nga Muya Mukhethwa. Ndi tshifhinga tsha u dzhena kha nyito! Izwo ndi zwone.

175 Masiandaitwa a bono kha muporofita, yawee, nnenne, o mu ita uri a bule uri u muitazwivhi. Muporofita o ḍoliswaho, o ri, “Ndi muthu wa milomo ya tshika. Ndo khakha. Ndo ita zwo khakheaho. Ndi wa tshika, nne muḱe.” O vha e

muitazwivhi. O bula tshivhi tshawe. Ee, muṅe wanga. Zwo ita uri muporofita wa Mudzimu a bule zwauri u muitazwivhi, hezwo ndi zwe bono ḷa ita.

Vhaṅwe vhoD.D.D., Ph.D. vha ḑo ḷi sea, vha no tea u vha na vhurangaphanda ha tshiṅwe tshivhidzo.

¹⁷⁶ No zwi pfa zwe mukhadinala a amba, iyo khasho ya mafhungo ṅamusi? O ri, “Hu na vhaṅwe vha no funza uri u vhuya ha Murena hu khou ḑa hu si kale.” Ha pfi, “A hu na zwiṅwe, ri ḑo tea u vhona uri itsho tshivhalonyana tshi a ngalangala. Ri ṭoḑa vhu—vhurereli ho vhumbanaho ha shango.” Ho tou ralo kokotolo.

¹⁷⁷ Vhoinwi vhathu, zwino ni songo eḑela. Tshithu tshi tsini u fhira zwine na elekanya. Uyu muthu u ṭoḑou nga ṷa ane “a si ḑivhe Yosefa,” ni a ḑivha. Huno, sedzani, u dzhena ngomu nga ṅḑila ya vukwila u ya nga hune a nga kona. Vho farelela henehafa, afho fhethu ha u fhedza, hune, “Vha ḑo vumba tshifanyiso tshawe,” nga u dzhia dzangano ḷa tshivhidzo huno vha ḷi ita uri ḷi ambe u tou fana na zwe ḷivhanda ḷa ita, huno vha ḷi ṅea maanḑa a u tovholo vhoṭhe vha ofhaho Mudzimu, nahone ḷi ḑo shandukisa zwifhinga na milayo ya Mudzimu. Zwenezwo kokotolo zwine ḷa amba. Ni a vhona?

Ri ḑo ḑa kha hezwo, ngavhuya. Tshifhinga tsho no ṭuwesa, madekwana a ṅamusi. Fhedzi ri ḑo. . . Ni a zwi ḑivha, naho zwo ralo. Ee, muṅe wanga.

Zwo mu ita, mu ita, uri a ḑibule uri u muitazwivhi.

¹⁷⁸ Naa no vha ni tshi ḑo ri mini? Mulandu, arali ho vha hu tshi ḑo vha na ḷine ḷa sokou vhidzwa ṅamusi, vho vha vha tshi ḑo ri, “Zwo luga, ndi ṅṅe Dokotela *Mukeneṅene*.”

Ndo pfa mubishopo a tshi ri, “Musi ndi tshi swika ngei Ṭaḑulu, ni a ḑivha zwine nda khou yo ita?” Ha pfi, “Ndi khou ya kha—kha Yesu huno nda ri, ‘U a ḑivha uri ndi ṅṅe nnyi? Ndi ṅṅe Mubishopo *Mukeneṅene*. U ri, ‘Ee, ndo pfa mme Anga vha tshi amba nga ha iwe.’” Ha pfi, “Vhathu vhane vha tenda Bivhili, zwi tou nga u ambuwa kha maḑi a re na thophe, a ni ḑivhi hune na khou ya.” Hezwo ni songo zwi elekanya.

¹⁷⁹ Ndi Muendedzi wanga. Ndi ḑo vha ndi tshi khou u rera, vhusiku ha matshelo. Uh-huh. Ee, muṅe wanga. U ḑo ni khada vhukati ha maḑi a thophe oṭhe ane na tea u fhira khao, fhethu hoṭhe ha khombo hu re na maḑi na muṭavha, mafhethu oṭhe a re ṅṅha na mafhethu o tsaho, huṅwe na huṅwe hune ha vha hone.

U ḑo nnyendedza nda pfuka mulambo wa lufu. Amene. Oo, ee, muṅe wanga, U ḑo endedza. “Musi lufu lu tshi ḑa, a thi nga ḑo ofha vhuvhi, ngauri Iwe u na ṅṅe. Iina, naho nda tshimbila vhukati ha govha, murunzi wa lufu, a thi ofhi vhuvhi. Iwe u henefho.” Ni a vhona?

180 “Arali nda ita vhulalo hanga vhudzulavhafu,” Dafita o ri, “U henefho.” Amene. “Oo, arali nda dzhia phapha dza nga matsheloni, nda fhufhela kule, U henefho. U phanda hanga tshifhinga tshothe, ngauralo a thi nga do sudzuluwa.” Amene. Yawee, nñenñe! Dzhiyani idzo phapha huno ni dzhene kha nyito zwino. Ee, muñe wanga.

181 Muporofita uyu o dzhena kha nyito nga u țavhanyedza, na ene-vho. O wa nga magona awe. Huno a ri, “Ndi muthu wa milomo ya tshika.” Zwenezwo, musi o no bula, ho mbo da u kunakiswa. Ni tea u bula, u thoma. Uh-huh.

182 Ndi țoda ni tshi dzhiela nzhele. Musi, uyu muporofita, zwi elekanyeni, mu—munna we a ima na muvhuso wa federała, muporofita o khwațhisedzwaho! Huno musi o no vhona ilo bono la u thoma! Ho ngo vhona bono na kathihi, tshifhingani tsho fhiraho. O vha nało nga inwe ndila. O pfa u rangwa phanda nga Mudzimu huno a ya u ya nga Ipfi. Fhedzi nga itshi tshifhinga ho vha hu bono lo vuleaho, huno a zhamba, “Ndi muthu wa milomo ya tshika, huno avha vhathu vhothe vha na tshika. Khombo kha nne, ngauri ndi vhona vhugala ha Mudzimu vhu tshi vhonadzwa.”

Huno ri sokou vhu sedza. Ri fanela u vha ri tshi khou fhufhela kule. Ni a vhona? Ni a vhona?

183 “Ndi muthu wa milomo ya tshika.” A tsela kha ałitari, huno a ri, “Ndi muthu wa milomo ya tshika, Murena. Naa ndi nga itani? Naa ndi nga itani, ngauri ndo U vhona u tshi vhonadzwa henehafha? Ndi vhona Muruńwa a tshi dzinginyisa itsho tshithu. Ndo mu vhona a tshi amba, huno tshinwe tshithu tsha sudzulutshela murahu hangei.” Amene.

Ndi fhulufhela uri a no ngo edela. Yawee, nñenñe! O amba, huno tshinwe tshithu tsha bvelela. Vhugala!

184 Naa ho bvelelani? Zwenezwo ri wanulusa, uri o bula tshivhi tshawe. Huno zwenezwo o no di zwi ita, ili Ipfi lihulwane le la vha li tshi khou amba, la fhufhela fhasi. La dzhia zwanđa Zwawe, la dzhia lumano, la doba simbe, la Li vhea kha tshanda Tshawe. La da, la Li vhea kha milomo ya Yesaya, huno la mu kunakisa.

185 Dzhielani nzhele, na kathihi ho ngo mu rumela kule uri a wane digirii ya Ph.D. Na kathihi ho ngo mu ñea bugu ya milayo uri a i gude. Fhedzi Ene, Mudzimu, o vha a tshi khou sumbedza muporofita uri maanda Awe a u kunakisa o vha e a Mulilo u bvaho kha ałitari. Amene.

Maanda a Mudzimu a u kunakisa ñamusu a si u dekesha ndaela kana u vha murađo wa tshivhidzo. Ndi maanda a Muya Mukhethwa na Mulilo u tselaho fhasi huno wa kunakisa muthu kha u sa tenda hawe hothe. Amene.

186 Ndila ya Mudzimu ya u kunakisa muporofita ndi nga mulilo, hu si nga ndaela. Naa muporofita o vha a tshi do

divhani nga ha ndaela? U khou yo shumiswa nga Mudzimu. Ipfi ҫo vha ҫi tshi khou yo vhonadzwa nga khae. Ngauralo O kundelwa u mu ҫea ndaela, o vha a tshi ҫo vha o farelela kha iyo ndaela. Ngauralo o dzhia Mulilo u bvaho kha aҫitari huno a kunakisa muporofita.

¹⁸⁷ U bula, tsha u thoma, ha kona u vha na u kunakiswa nga Mulilo. Vhugala kha Mudzimu! Oo, sedzani! U bula, tsha u thoma; u kunakiswa, tsha vhuvhili; ndaela, tsha vhuraru. Amene. Khezwo. Tsha u thoma, ndi u bula, “Ndo khakha.” Tsha vhuvhili, u kunakiswa. U itwa vho lugaho, u khethefhadzwa, na ndovhedzo ya Muya Mukhethwa. U bula; u kunakiswa; u ҫewa ndaela. “Iyani shangoni ҫoҫhe huno ni rere Mafhungo-maҫifha. Hezwi zwiwa zwi ҫo tevhela avho vhane vha tenda.” Amene.

¹⁸⁸ Nga murahu ha u bula hu ҫa u kunakiswa. Nga murahu ha u kunakiswa hu ҫa u ҫewa ndaela. Rerani Mafhungo-maҫifha, fhodzani vhalwadze, a hu londwi zwe vthathu vha amba.

¹⁸⁹ Mafhedziseloni uyo muporofita, muҫuku wa vhuҫhogwa, a fa e kha mutovholo, nga u tou sahiwa a bva zwipiҫa nga saha. Huh!

¹⁹⁰ Elelwani, ho vha hu musi we Yesaya a bula uri o khakha. O vha o khakha tshoҫhe. O vha o ҫitika nga ndaela yawe, ni a vhona, o ҫitika nga mu—muthu, fhungo ҫo vhubwaho nga muthu. O vhona khosi ye ya vha i munna muhulwane. O vha e munna a rerehaho, fhedzi o zwi vhona zwauro vhanna vhoҫhe vha ҫo kundelwa. Ni a vhona? Fhedzi musi o no shandukisa hezwo, huno o no sedza ngeno nҫha nahone a vhona bono, We Mudzimu a vha e ene, zwenezwo a ri, “Ndi ҫoҫou bula. Ndo khakha. Ndaela idzo dza kale a dzi tsha ҫo shuma, ngauri dzo no fa nahone dzo kundelwa. Ni a vhona? Dzo rwiwa nga mapele. Fhedzi ndo vhona vhugala ha Mudzimu vhu tshi vhonadzwa.”

Ndaela i nga si zwi vhonadze hezwo. Ndaela i nga si ҫi ambe nga nҫila heyo. Ndaela i nga si zwi ite nga nҫila heyo. Kristo ndi ene ane a nga zwi ita nga nҫila heyo.

Huno musi izwo o no zwi vhona, o ri, “Zwino, ndo khakha tshoҫhe, Murena.” Huno hu mbo ҫa u kunakiswa. Hu mbo ҫa u ҫewa ndaela. Yawee, nҫenҫe!

¹⁹¹ Zwenezwo ndi he Yesaya o kunakiswaho. . . musi Mudzimu o vhidza, “Ndi nnyi a no ҫo ya vhuimoni Hanga?”

Huno ho vha hu Yesaya we a ri, “Murena, ndi fhano. Nthume.” Muporofita o kunakiswaho!

¹⁹² Oo, a ni vhoni, ҫhuҫhuwedzo? Ni songo dzhia ҫhuҫhuwedzo ya Marthella. Ndi a fhulufhela ҫo a si dzina ҫi re ngomu hafha. Ni songo dzhia madzina a—a ҫhuҫhuwedzo ya muҫwe musidzanyana a no ya tshikoloni tsha nҫha na inwi, kana tshikolo tsho ҫoweleaho, kana muhura wa henefho tsini a no ҫunya mavhudzi awe nahone a ambara dzishothi. Ni songo

dzhia ṭhuthuwedzo. Ni songo dzhia ṭhuthuwedzo ya muṇwe mufunzi wa ndaela a no ḍo landula Ipfi ḷa Mudzimu huno a ni nea ndaela. Ni songo dzhia iyo ṭhuthuwedzo.

Fhedzi imani henefho u swika ni tshi vhona vhugala ha Mudzimu vhu tshi wa, ni tshi vhona tshinwe tshithu tshi tshi sudzuluswa nga masiandaitwa aho, na vhona tshi tshi bvelela nga ndila ye Mudzimu a zwi amba. Zwenezwo vhidzelelani, “Khombo kha nṇe, Murena. Ndo khakha. Nkunakise zwino, Murena. Nkunakise. Muya wa Mudzimu a tshilaho, tevhutshela kha nṇe nga vhuswa.”

Musi simbe ḷa Mulilo ḷo no kwama muporofita,
 ḷi tshi mu kunakisa lwa u kuna tshoṭhe,
 Musi Ipfi ḷa Mudzimu ḷo ri, “Ri ḍo yelwa nga nnyi?”
 Zwenezwo a fhindula, “Muṇe, ndi fhano. Nthume.”

O vha o ḍilugisa. O vha o no vhona tshinwe tshithu. Ee, muṇe wanga.

Milioni dzi re tshivhini zwino na kha ṭhoni dzi khou fa;
 Thetshelesani tshililo tshavho tshi ṭungufhadzaho nahone tshi vhavhaho;
 Ṭavhanyani, mukomana, ṭavhanyani u vha thusa;
 Fhindulani nga u ṭavhanya, “Muṇe, ndi fhano.”

¹⁹³ Hu tea u itwa tshinwe tshithu. Tshifhinga tsho ṭuwesa u fhira zwine ra elekanya. Ngavhe bono ḷa Mudzimu ḷi tshi ṭuṭuwedza vhathu, uri vha kone u vhona zwauri Mudzimu onouḷa muthihi we a vha e thembeleni na Yesaya ndi onoyo Mudzimu muthihi ngomu fhethu Hawe hukhethwa ṇamusi. U ngomu fhethu hukhethwa ha Muya Mukhethwa. Ndi ene Muya Mukhethwa. O vhuya a vha ṇama. Zwino ndi Ene Muya, a tshimbilaho vhukati ha vhathu Vhawe, a tshi khou ḍisumba uri u a tshila; hu si ndaela yo faho, fhedzi Kristo a tshilaho, a sa shanduki mulovha, ṇamusi, na lini na lini. Oo, Yesaya, fhindula nga u ṭavhanya, “Muṇe, fhano, nthume.”

¹⁹⁴ Kha ri rabele zwifhaṭuwo zwashu zwo kotama.

Musi simbe ḷa Mulilo ḷo no kwama muporofita,
 ḷi tshi mu kunakisa lwa u kuna;
 Musi Ipfi ḷa Mudzimu ḷo ri, “Ri ḍo yelwa nga nnyi?”
 A mbo fhindula a ri, “Ndi fhano. Nthume.”

Roṭhe:

Amba, Murena wanga. Amba, Murena wanga.
 Amba, huno ndi ҫо U aravha nga u ҫavhanya.
 Amba, Murena wanga. Amba, Murena wanga.
 Amba, huno ndi ҫо fhindula, “Murena,
 nthume.”

¹⁹⁵ Zwino, hu nga kha ҫи vha muhura waҫu. Hu nga kha ҫи vha musadzi ane na shuma nae, munna ane na shuma nae. Fhedzi vha . . .

Milioni dzi re tshivhini zwino na kha ҫhoni dzi khou fa, kha dzindaela na dzidinomineisheni;
 Oo, thetshelesani tshililo tshavho tshi ҫungufhadzaho nahone tshi vhavhaho;
 ҫavhanyani, mukomana, ҫavhanyani u vha lamukisa;
 Fhindulani nga u ҫavhanya, “Muҫe, ndi fhano.”

Amba, Murena wanga. Amba . . .

“Ndo vhona bono ҫи bvaho ha Murena. Ndo zwi vhona zwi tshi bvelela.”

. . .huno ndi ҫо ҫavhanya u ara- . . .

O no ҫи amba zwino.

Amba, Murena wanga. Amba, Murena wanga.
 Amba, huno ndi ҫо aravha, “Murena,
 nthume.”

¹⁹⁶ Zwino, no kotamisa zwifhaҫuwo zwaҫu, ndi a mangala, madekwana a ҫamusu. Vhunga ndo ni vhudza, ndi tshi tsela ngeno, ndi lingedza u guda tshinwe tshithu tshine nda elekanya uri tshi ҫо ni thusa.

No mu vhona uҫa muporofita. O vha e munna muhulwane. O bebelwa ndivho ya u vha muporofita. O wanulusa uri o fara nҫila i si yone. O vha o ҫitika nga tshanda tsha Usia, khosi. O zwi vhona zwauri a ni koni u ҫitika nga zwanҫa zwa ҫama. Zwi a lovha. Zwo khakhea. Fhedzi sedzani nҫha huno ni vhone Mudzimu o dzula nҫha kha khuluҫoni Yawe. Sedzani nҫha henengei kha Yesu. O ri, “Ndi nҫe a sa shanduki mulovha, ҫamusu, na lini na lini.” I ri ni A ni takule Muyani. Sedzani nahone ni vhone arali A si a sa shanduki mulovha.

¹⁹⁷ Musi uyo Yesaya muҫuku o vhona bono ҫа Mudzimu ҫи tshi tsela khavho, ngomu ha iyo thembele, o vha o ҫiimisela u bula vhu khakhi hawe. O vha o ҫiimisela u bula uri ho ngo ita tshithu tshi re tshone. Naa o vhuya a fhufhela kha lushaka na zwenezwo? Naa o ita tshinwe na tshinwe tshe tsha vha tshi tshone, zwenezwo? Tshinwe na tshinwe tshe a kona u tshi ita. Mafhedziseloni, o shatela vhuҫanzi hawe nga malofha awe.

198 Ndi elekanya uri uvho vhu ḑo vha vhuḑipfi hashu roḑhe. Ndi vhangana vha no pfa uri vha ḑo tama u amba, u pfa Mudzimu a tshi amba, zwauro ni ḑo takalela...No vha ni tshi ḑo ri kha Mudzimu, “Ndi fhano. Nthume”? Imisani zwanda zwanu.

“Ndi fhano. I ri ndi ṽanziele kha muhami wa mafhi. I ri ndi ṽanziele kha—kha nnyi na nnyi ane nda kona. U ita tshinwe tshithu, i ri ndi ite tshinwe tshithu. Murena, a thi humbeli u vha mureri. A thi humbeli u vha *itshi*. Fhedzi, Murena, arali ndi mulimi, nnyite mulimi ane a nga ṽanziela kha muhura wanga a re mulimi. I ri ndi vhe mulimi uri, musi ndi tshi rengisa mavhele anga, ndi kone u ṽanziela kha mugayi wa mavhele. I ri ndi vhe mulimi. Arali ndi—arali ndi musadzi, kha ndi ṽanziele kha munna wa mbulungelo. I ri ndi ṽanziele kha muhami wa mafhi, kha mutukana wa bammbiri. I ri ndi ite tshinwe tshithu, Murena. I ri ndi ye vhuṽoni ha tsini huno ndi takalelwe nga khaladzi anga hafha, muḑini u re tsini, a re muvhi nahone a khakhaho. I ri ndi mu nee vhuṽanzi ndi na vhuvhuya. I ri ndi fukedze tshifhaṽuwo tshanga nga phapha dzanga dza u ḑitukufhadza. I ri ndi fukedze milenzhe yanga nga u tou ralo. I ri ndi vhe na khuliso Vhuhoneni Hau. Fhedzi nthume ndi na phapha dzo engedzeaho mbili, Murena, nga u ṽavhanya, kha muṽwe muthu. Ndi fhano. Nthume. Nthume.”

199 Kha itshi tshitenwa, kha ri takuwe roḑhe-ha huno ri ḑiitele tshumelo ya u ḑikumedza kha Mudzimu.

Ramaandaḑhe u fhano. Ni a zwi tenda? [Tshivhidzo tshi ri, “Ee.”—Mudz.] Ri Vhuhoneni Hawe Vhukhethwa. Hezwo ni songo zwi hangwa zwino. Vhuhone Hawe vhu henefhano u fana na zwe ha vha hu zwone. U amba ngoho, tshe nda ima hafha, ndo vhona mabono maṽa kana maṽanu o no bvelelaho. Izwo ndi zwone. Izwo ndi zwone. Ho no ḑi vha vhatu vha fhiraho vhavhili kana vhararu vha re vha fhano tshivhidzoni. A tho ngo amba tshithu. Fhedzi nangwe zwo ralo Vhu hone fhano. Zwo luga.

Zwino, zwine ra ṽoḑou ita, muṽwe na muṽwe waṽu nga nḑila yaṽu, kha ri ḑikumedzele kha Mudzimu.

Ri vhona tshiga tsha u ḑa Hawe ho
fhaṽutshedzwaho tshi tshi vhonala,
Lavhelesani, nahone vhonani maṽari a
muhuyu a tshi vha madala zwino;
Mafhungo-maḑifha a Muvhuso o no ya kha
lushaka luṽwe na luṽwe;
Huno ri tsini; vhuḑhelo vhu a kona u vhonala.

Izwo ndi zwone. Naa izwo ndi zwone? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.]

Zwenezwo nga dakalo ri ҫo anҫadza
 Mulaedza wa u vhoneala Hawe ho
 fhaҫutshedzwaho,
 Hu si kale U khou ҫa e vhugalani, u vhudza
 muҫwe na vhoҫhe;
 Zwenezwo na karuwa, vhoiwi vhakhethwa
 vha Murena? Ndi ngani ni tshi kumedza
 vhufhelo vhu tshi sendela?
 Kha ri ҫilugisele iyo mbidzo ya u fhedzisela.
 Amene.

Tshakha dzi khou kwashekana, Israele i khou
 karuwa.

I lushaka zwino.

Zwiga zwe vhaporofita vha bula;
 Maҫuvha a Vhannҫa o vhaliwa, o hwala zwi
 ofhisaho.

Ni a zwi vhona zwi tshi bva nga hangei; hu si dzitshakha
 fhedzi, fhedzi zwivhidzo.

Vhuyani, Oo inwi no balanganaho, kha vha
 haҫu.

Duvha ҫa Thengululo ҫi tsini,
 Mbilu dza vhathu dzi khou kundelwa nga
 mulandu wa nyofho;
 ҫalani Muya Wawe, mbone dzaҫu dzo
 penyiswa nahone dzi tshi vhona,
 Sedzani nҫha, Thengululo yaҫu i tsini.

Vhaporofita vha khole-khole vha khou
 zwifha, Ngoho ya Mudzimu vha khou i
 landula,

Ya uri Yesu ene Kristo ndi Mudzimu washu.

Ni a ҫivha uri vho tou ralo.

Fhedzi ri ҫo tshimbila he vhaapostoҫa vha
 kanda.

Ngauri Duvha ҫa Thengululo ҫi tsini,
 Mbilu dza vhathu dzi khou kundelwa nga
 mulandu wa nyofho;
 ҫalani Muya, mbone dzaҫu dzo penyiswa
 nahone dzi tshi vhona,
 Sedzani nҫha, Thengululo yaҫu i tsini.

²⁰⁰ Phumulani uvho vhutsi ha dinomineisheni. Phumulani
 itsho tshinyai tsha shango. Malofha a Yesu Kristo o eҫana a
 vhuya a fhira u ni kunakisa. Sedzani nҫha. I ri ni mbone dzaҫu
 dzi penye. Dziani idzo phapha huno ni fhufhele kha muҫwe
 muthu hu si na u lenga.

Kha ri imise zwanҫa zwashu zwino huno ri ri, “Mudzimu,
 ndi fhano. Nthume.”

201 Khotsi wa Taḍulu, ndi tshi ḍikumedzela kha Iwe, madekwana a ṅamusi, Murena, na itshi tshivhidzo, nga murahu ha uyu Mulaedza, u re na vhuhali, u no konḍa, “Ndi fhano, Murena. Nthume.”

Tshivhidzo tshanga ngetshi, Murena. Ngavhe vha tshi fukedza tshifhaṭuwo tshavho nga khuliso. Ngavhe vha tshi fukedza milenzhe yavho nga u ḍitukufhadza. Ngavhe vha tshi vha na tshivhindi tsha u fhufha vhe na Mulaedza, nga u ṭavhanya, kha muṅwe muthu-vho. Zwi tendele, Murena. Ngavhe vha tshi ṭanziela vhe na vhuvhuya, vha vhe muṅo wa ḷifhasi, u re na Mutshidzi wawo ngomu hawo.

Murena Mudzimu, hetshi ndi tshiṭhavhelo tshashu. Hetshi ndi tshidzimu tshashu. Heyi ndi ndivhuwo yashu. Hetshi ndi tshine ra tshi ṭlutshela, Murena. Ri rume, madekwana a ṅamusi, kha muṅwe muthu o xelaho. Ngavhe ri tshi vha kokodzela tshivhidzoni matshelo huṅwe fhethu. Ngavhe ri tshi vha funza ṅḍila ya Murena. Ngavhe vha tshi tshidzwa, Murena, ngauri tshifhinga tsho ṭuwesa u fhira zwine ra elekanya. Zwi tendele, Murena.

202 Ngavhe ri tshi khwaṭhisa izwi mbiluni dzashu, musi ri tshi zwi amba, Murena. Dzhia simbe ḷa Mulilo, wa Muya Mukhethwa, kha aḷṭari ya Khaḷivari. Kwama mbilu inwe na inwe na mulomo, madekwana a ṅamusi, Murena, uri ri si ambe mazwifhi, uri ri ambe Ngoho.


Ri dzhie, madekwana a ṅamusi, Murena, sa zwine ra vha zwone. A ri vhareri roṭhe. A ri vhaporofita roṭhe. A ri vhaambi vha ndimi roṭhe. A ri vhaiti vha maḍembe roṭhe. Fhedzi roṭhe ri na tshiṅwe tshithu tshine ra ṭea u ita. Ri sumbedze hune tsha vha hone, Murena; u ṭanziela, u imba, kana u rabela. “Huno vhunga tshinnkwa ṅṅha ha maḍi, tshi ḍo vhuya ḷiṅwe ḍuvha ḷa vhugala.” Zwi tendele, Murena. Ri fhano. Ri rume kha vhahura vhashu, huṅwe na huṅwe hune ri nga kona, kha vha hashu, nahone ri vha vhudze nga ha U Ḍa ha Murena. Zwi tendele, Khotsi.

203 Ri fhaṭutshedze zwino. Ngavhe ri tshi awela zwavhuḍi mivhilini yashu madekwana a ṅamusi. Ngavhe ri tshi vuva nahone ra ḍa tshivhidzoni nga matsheloni. Huno ngavhe U tshi amba nga—nga maanḍa matshelo, uri U songo litsha toambo na ḷithihi ḷi songo sudzuluswa, uri muthu muṅwe na muṅwe a ḍivhe ṅḍila ya u dzhena kha Hezwi. Ri funze, Murena. Ro lindela. Ri funze nga matsheloni ṅḍila ya u ḍa kha uyu muelo wo ḍalaho hune ri nga vha vharwa na vhananyana vha Mudzimu. Ri lindela Iwe, Murena, na simbe ḷa Mulilo ḷo lugela u vheva milomoni yashu. Ro lindela, Khotsi, Dzinani ḷa Yesu.

204 Zwino ro kotamisa zwifhaṭuwo zwashu, ndi ḍo humbela mufunzi uri a mbo ḍi ḍa phanḍa u ita tshumelo ya u ri balanganya.

Mudzimu a ni fhaṭutshedze. Ndi fhulufhela u ni vhona nga matsheloni, zwino. Mudzimu a vhe na inwi, a fhodze vhalwadze vhoṭhe na vha ṭhupheaho vhukati hashu. A ite muṅwe na muṅwe wa vhoiwi. . .

Ndi pfa ndo ḍala Muya zwa zwino. Ndi pfa Muya Mukhethwa. Ndi pfa Vhuhone Hawe. Ndi a ḍivha uri U fhano. Ndi na ngoho uri U fhano. Ndi a Mu vhona. Ndi a ḍivha uri U fhano. Ndi a Mu vhona a tshi khou tshimbila, iyo Khavhu ya Mulilo khulwane, vhugala, kha u vhonadzwa ha Muthu Wawe, Vhumudzimu ha Vhuhone Hawe, Muthu muhulwane a huliseaho.

Mudzimu, ingamela hezwi. U songo tenda na muthihi wavho a tshi xela, ndi a rabela. Vhugala kha Mudzimu! 

ṬHUTHUWEDZO YA MUNWE TSV62-1013

(The Influence Of Another)

Hoyu Mulaedza nga Mukomana William Marrion Branham, u rangani wo newa nga Tshiisimane nga madekwana a Mugivhela, Tshimedzi 13, 1962, Thaberenakeḷeni ya Branham kha ḷa Jeffersonville, Indiana, U.S.A., wo dziwa kha rekhodo ya theiphi ya maginete huno wa ganḍiswa u songo pfufhifhadzwa nga Tshiisimane. Heyi ṭhalutshedzo ya Tshivenḍa yo ganḍiswa huno ya phaḍaladzwa nga vha Voice Of God Recordings.

TSHIVENDA

©2015 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Ndivhadzo ya nzivhanyedziso

Pfanelo dzothe dzo londolwa. Heyi bugu i nga di gandiswa nga tshigandisi tsha hayani u itela u shumiswa nga muthu ene mune kana uri i andadziwe, hu si na mbadelo, sa tshishumiswa tsha u phadaladza Mafhungo-madifha a Yesu Kristo. Heyi bugu i nga si kone u rengisiwa, u bveledzwa hafhu nga maandesa, ya poselwa kha website, ya vhulungiwa kha sisteme ya u wana mafhungo, ya talutshedzelwa kha dziwe nyambo, kana ya shumiswa kha u tutuwedza u hambela tshelede hu si na thendelo yo nwalihaho zwi khagala nga Voice Of God Recordings®.

U itela u divha zwinzhi kana u itela zwiwe zwishumiswa zwi wanalaho, kha vha kwame:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org